

A MODIMO O FETOLA MONAGANO WA GAGWE?



... Modimo. A re feleng re sa eme le dihlogo tša rena di inamišitšwe, feela motsotso.

Tate wa Legodimong, re a Go leboga ka selo se sengwe le se sengwe sa mogau seo O re filego sona. Ga re na maswanedi go—go e ka ba efe ya ditšhegofatšo tša Gago. Tše ka kgonthe ke ditšhegofatšo re sa di šomelago tšeo re di amogelago. Gomme re a rapela, Modimo, gore O tla tšwelapele go ba le rena. Go no sepela ka gare le go kwa moya wo mobotse wo ka go kopano, ke a tseba o tšwa go Wena. Kafao ke a rapela, Tate, gore O tla tšwelapele go hlompha kopano bošegong bjo, ka Bogona bja Gago, le go fodiša balwetši bohle le batlaišwa. E fe. A nke bjo e be bo—bo bošego bjo bogolo bjoo re ka se bo lebalego ka pela, ka lebaka la Bogona bja Gago. Re e kgopela ka Leina la Jesu. Amene.

² Ke rata go kgopela tshwarelo go le swarelela thari kudu mantšiboeng a go feta. Ke tla leka go ba lebelo bošegong bjo, gomme feela gore re potlake le—le go rapelela balwetši. Ka kgonthe ke ikwetše bose ka kopano ya bošego bja go feta. Ba bonagetše e ke go be go ne batho ba bantši ba ilego ba fodišwa. Gomme ke bile le thekgo ye ntši, mang le mang a rapela, gomme mmogo. Yeo ke tsela ye re emago. Kafao, Morena a le šegofatše. Bjale, ke a nagana, gosasa bošego re swanetše go ba... ke a phopholetša ba šetše ba e begile. Ke lefelo le lengwe—le lengwe. Go gabotse.

³ Bjale a re phutholleng ka go Puku ya Numeri, tema ya 22, thwi ka pela, go feela hlogotaba ye nnyane, go fetiša ditshwayo di se kae, gomme morago re ya go bea nako ye ntši ka go mothalo wa thapelo.

⁴ Billy o re o file ntle bontši bja dikarata kudu, makgolo a mabedi goba a mararo a tšona. Gomme go tla tšea nnete sebaka go ba fetiša go mothalo wa thapelo, kafao ke—ke tla no bolela metsotso e se mekae, e se go feta metsotso ye masometharo, ge go kgonega, gomme morago ka thoma mothalo wa thapelo, go rapelela balwetši. Ka go Doiteronomio, ka go... Ntshwareleng.

⁵ Numeri, tema ya 22 le temana ya 31, ke duma go bala se.

Gomme MORENA o butše mahlo a Biliama, gomme o bone morongwa wa MORENA a eme tseleng, gomme tšhoša ya gagwe e emišitšwe ka seatleng sa gagwe: gomme a inamiša hlogo ya gagwe fase, gomme a wa bura ka sefahlego sa gagwe.

6 Bjale se se ka no kwagala bjalo ka hlogotaba ye nnyane ye ya go garola feela go—go fa boemo le go ba le tirelo ya rena ya phodišo. Gomme ke ya go leka go ba le mothalo wa thapelo o thongwe ka iri ya senyane, ge go kgonagala. Bjale ke nyaka go tšea sehlogo bošegong bjo: *A Modimo O Fetola Monagano Wa Gagwe?*

7 Le a tseba, re ka fetola menagano ya rena, gomme ka gore re—re ithuta go fapana gannyane, re a tseba re be re fošitše.

8 Eupša ga ke dumele gore Modimo o kgona go fetola monagano wa Gagwe. Ka gore, ge A dira, gona ka kgonthe A ka se be wa go se felele, gomme A ka kgona go dira sephetho se sekaone ge e ba A ka o fetola. Kafao O . . . Tumelo yeo ke nago le yona go Yena, gore—gore ga A fetole monagano wa Gagwe. Ka gore ge Modimo a ka tsoge a dira sephetho, O swanetše go dula le sephetho seo. Le a bona? Gomme nako ye nngwe le ye nngwe bothata bja go swana bo rotoga, O swanetše go dira ka tsela ye e swanago A dirilego nakong ya mathomo, goba O dirile phošo nakong ya mathomo. Le a bona? Kafao e re fa felotsoko go ba le mo—mo motheo wa tumelo. Bjale re ka se kgone . . .

9 Ee, tumelo ga e no ba se sengwe letlakala la go lokaloka, leo o ka kgonago go le fofišetša *fa* le felotsoko gape ka kua. Ke se sengwe seo se swanetšego go ba kgonthe. Se swanetše se se šišinyege. Gomme, bjale, nka se kgone go thea tumelo ya ka godimo ga kakanyo ye itšego. E swanetše go ba ntlha ye e netefadišwego pele nka kgona go ba le tumelo.

10 Feelala bjalo ka monna a kgetha mosadi, go mo nyala. Gobaneng, o, o swanetše a be le tumelo go mosadi yo a mo nyalago, goba ka kgonthe o itokišetša yenamong go mathata a mantši. Le a bona? Kafao o swanetše go, o swanetše o be le tumelo, dintlha tše itšego tša go kgwahla, tumelo ye itšego go e thea godimo ga yona; godimo ga lentšu la gagwe, godimo ga se yo mongwe gape a se boletšego, goba se sengwe. O swanetše go ba le se sengwe go bea sefahlego sa gagwe godimo, tumelo godimo.

11 Kafao ke ikwa gore, go kopana le Modimo, go no ba selo se setee seo nka kgonago go thea tumelo ya ka godimo ga sona gomme seo ke Lentšu la Gagwe.

12 Ka gore, re ne dikgopolo tša go fapana, gabotse e ka ba bohle ba rena. Re tla dula fase gomme ebile le go ya go bolela ka se sengwe sa go lewa, gobaneng, re tla fapana ka se sengwe go ka lewa; gomme re dirilwe ka go fapana, dikganyogo tša rena di a fapana. Gomme kagona e dira dikereke tša rena, re a bona di a fapana ka dikgopolo tša tšona tša seo se lokilego le seo e lego phošo. Seo se re fa, yo mongwe le yo mongwe, monyetla go tšea sephetho.

13 Eupša, go nna, ke—ke dumela gore Lentšu la Modimo le lokile. Gomme ga—ga ke dumele ke la tlhathollo ye itšego ya

sephiri. Ke dumela gore Le no ba seo le se bolelago, yeo ke Therešo. Gomme yeo ke tsela ye ke le tšeago, feela godimo ga motheo wa Lona e le Lentšu la Modimo. Bjale, ga ke ne tumelo go lekanela, mohlomongwe, go e dira yohle e šome, eupša ka kgonthe nka se nyake go ema mo tseleng ya yo mongwe yo a nago tumelo go lekanela go Le dira le šome.

14 Bjalo ka, mohlala, Henoge o bile le tumelo go lekanela gore ga se a swanela go hwa. O ile a no tšea go ikotlolla maoto ga sekgaalela, le go lapa fa lefaseng gomme a no sepelela pele godimo Legodimong. Ka kgonthe nka rata go ba le tumelo e bjalo ka yela. Eupša ke a holofela re tla hwetša tumelo yela letšatši le lengwe, bjalo ge re golela pele ka go Yena. Bjale ya rena . . .

15 Lebaka leo ke kgethilego lefelo le, ka gore go bonagala ka fao fa, go nna, ke le lengwe la mafelo ka Beibeleng leo le ka bago le—le lefelo le bohlokwa go hlogotaba bošegong bjo, ka gore go bonala e ke Modimo o ile a fetola monagano wa Gagwe, gomme a botša Biliama selo se tee go se dira gomme morago a mmošša se sengwe gapa go se dira. Kafao ke naganne, mohlomongwe, feela sebakana, re tla leka go otlollela se ntle feela gannyane, gomme re bone seo ka kgonthe A mmoditšego.

16 Kafao bjale go hlaramolla se. Re tseba gore Biliama o be a le mo—mo—mo moprofeta. Gomme Balaka o be a le kgoši ya Moaba, ka nako yeo. Gomme e be e se bahloyatumelo, godimo ka Moaba, ba hlanketše Modimo wa go swana Israele a mo hlanketšego. Ka gore, Moaba, setšhaba se thonngwe ke morwa wa Lota, ka morwedi wa gagwe, gomme kafao ba hlanketše Modimo wa go swana. Ge le ka hlokomela, dihlabelo tša bona le se sengwe le se sengwe di be di le sa go swana tlwa, dipowana, le gape dikgapa, go bolela ka ga go Tla la bobedi. Gomme bjale ge e ba bomotheo ke tšohle tše Modimo a di nyakago, gona Moaba o be a no ba motheong ka ga moneelo wa gagwe bjalo ka ge Israele a bile. Eupša re ba hwetša bjale, Israele e ka go mothalo wa go latela Lentšu la Modimo, go ya lefaseng leo ba bego ba le tshepišitšwe. Gomme ba tla . . .

17 Fa go ka ba sešwantšho sa sa tlhago le sa semoya, di kopana. Gomme ge sa tlhago le sa semoya di kopana, ka mehla go ne thulano, ka gore di kitima thwi hlogo godimo ka go tšona seng. Gomme Israele fa, e tla, ke nyaka go e tšweletša bjalo ka Kereke ya semoya; gomme Moaba bjalo ka kereke ya tlhago, feela kereke, yeo re e bitšago, kereke ya tlhago.

18 Gomme bohle re ne kgonthe gore go na le ke—ke kereke, gomme go ne Monyalwa go tšwa ntle ga kereke yela. Re tseba seo, gore yeo ke therešo.

19 Gomme di thulana fa. Gomme re lemoga gore ge di thulane fa, e tla ka tlase ga se sengwe seo ke ratago go bolela sebakana ka sona. Ka bjako ge ba se no thulana, gomme yo mongwe a bone

seo yo mongwe a bego a se dira, go bile le go ekiša mo gogolo, ye nngwe ya yona.

20 Gomme ke fao re hwetšago lehono, gore re ba le boati bja go ekiša. Gomme ge le dira seo, le ba mathateng ka mehla. O ka se kgone go phela bophelo bja moisa yo mongwe. Re ka se kgone go ekiša se sengwe. Re swanetše go no ba se re lego sona. Ga se o swanele (o se tsoge) go leka go dira. Ge moisa *yo* a dira se sengwe; ka gore o a se dira, o nagana o swanetše go dira, le wena. Ga o dire seo. O motho ka mong, go Modimo. Gomme ga ra swanela go leka go ekišana seng sa rena.

21 Gomme bjale, Israele, ka mothalong wa mošomo thwi, ba matšha tseleng ya bona go taelo, ka taelo ya Modimo, go ya lefaseng la tšhepišo, ba thulane le Moaba, sehlopha se sengwe sa badumedi.

22 Gomme ke holofela se ga se kwagale gampe kudu. Eupša seswantšho se sennyane ke ratago go se dira fa ke, Moaba a dutše go iketla ka nageng, o be a le kudu bjalo ka modiro woo o beakantšwego. O be a ne batsebalegi ba gagwe, le bahlomphegi ba gagwe ba . . . ba mmušo wa gagwe.

23 Eupša Israele o be a no ba mo—mo moneneri. Ba be ba se na lefelo la kgonthe ba ilego. Ba no nenera bjalo ka ge Morena a ba hlahlile. Bjale, ke a dumela, gape, Bileama, moragorago ka go seporofeto sa gagwe, o rile, “Batho ba ka se be magareng ga ditšhaba. E tla no ba ba go šwalalana.” Gomme seo ke se ka mehla ba bilego. Gomme re hwetša ntle, thulano e a tla.

24 Feela bjalo ka Kaine le Abele, le bona ba tlile mmogo ka go thulano. Gomme bona ba le barwarre, gomme bobedi bja bona ba mme wa go swana, Efa. Gomme re hwetša gore ba lemogile gore ba be ba le ba go hwa, gomme ba be ba ntšheditšwe ka ntle ga Bophelo, ka ntle ga serapa sa Bophelo. Gomme bobedi ba be ba leka go hwetša tsela go boela morago ka Fale. Gomme ge e ba re lemogile, bašemane bobedi ba be ba le ba borapedi kudu. Kaine o be a no ba wa borapedi bjalo ka ge Abele a bile. Gomme bobedi ba agile dialetara, ka mantšu a mangwe, kereke. Bobedi ba dirile dihlabelo. Bobedi ba rapetše. Gomme ba—ba diretše Modimo, bobedi bja bona, eupša yo motee wa bona o Mo diretše ka go fošagala.

25 Bjale, le a bona, o ka kgona go hlokofofala gagolo gomme efela o le phošo. O ka kgona go ba phošo. “Go na le tsela yeo e bonalago e ke e lokile, eupša bofelo bja yona ke ditsela tša lehu.”

26 Bjale re—re bona gore se e bile therešo bjalo ka Kaine le Abele. Gomme ge ba bone . . . Kaine o bone gore sehlabelo sa Abele se amogetšwe. Gomme, nka no ema fa go re, gobaneng Modimo a amogetše sehlabelo sa gagwe? Ke ka gore—gore o be a . . . Ka kutollo, o kwešišitše gore e be e se diapola, goba ke a dumela bjale ba na le yona digarenate goba se sengwe seo ba se llogo ka serapeng sa Edene, seo se hlotšego sebe. Gomme o

hweditše Adama . . . goba, ke ra gore, Abele o dumetše gore e (yena) e be e le madi. Ao, ka kgonthe e bile. Gomme Abele, ka kutollo, tumelo, o neetše go Modimo sehlabelo se sekaonekaone kudu go feta sela sa Kaine; seo Modimo a pakilego ka sona, o be a le moloki. Le a bona? Gomme Kereke ka moka e agilwe godimo ga kutollo ye Kgethwa ya Lentšu la Modimo. Ka moka . . .

27 Jesu o boletše bjalo. Letšatši le lengwe, a theoga fase go tšwa thabeng, O rile go barutiwa ba Gagwe, “A lena le re Nna Morwa wa motho ke mang? Goba batho ba re Ke nna mang?”

28 “Gomme ba bangwe ba bona ba rile, gabotse, Ke wena ‘Moshe,’ Ke wena ‘Eliya,’ goba ‘yo mongwe wa baprofeta.”

O rile, “Eupša lena le re Ke nna mang?”

29 Gomme Petro o dirile setatamente sela se segolo, “Wena o Kriste, Morwa wa Modimo yo a phelago!”

30 O rile, “O wa lehlogonolo, Simone, morwa wa Jona.” Gomme še ngangišano ye kgolo magareng ga badumedi.

31 Bjale kereke ya Katoliki e bolela gore, “Fao O—O agile Kereke ya Gagwe godimo ga Petro, ka gore O rile, ‘Wena o Petro,’ letlapa le lennyane, ‘godimo ga letlapa le, letlapa le lennyane, ke tla aga Kereke ya Ka.”

32 Gabotse, bjale, Protestant bontši e dumela gore e be e le godimo ga Yenamong moo A agilego, godimo ga Gagwe, Leswikakhutlo. Eupša, le a bona, O be a le Leswikakhutlo go moago. Ke dumela gore seo A agilego Kereke godimo . . .

33 E se go fapana, eupša, le a bona, potšišo e bile, “Batho ba re Ke nna mang?”

34 Gomme Petro o rile, “Wena o Kriste, Morwa wa Modimo yo a phelago.”

35 O rile, “O wa lehlogonolo, Simone, morwa wa Jona, nama le madi ga se nke tša utolla se go wena. Ga se nke wa ithuta se ka go ya seminaring. Le a bona, ga se nke o ithute se ka modiro wa madirwa ke motho wo itšego. Eupša Tate wa Ka, yo a lego Legodimong, o utolotše se go wena. Le a bona? Godimo ga Leswika le Ke tla aga Kereke ya Ka, gomme difero tša hele di ka se kgone go fenyha kgahlanong le Yona,” kutollo ya semoya ya Jesu Kriste, Yo a lego Lentšu. Gona e tla ba Therešo ye e utolotšwego ya semoya ya Lentšu, ke tlwa fao Kereke e ithekilego.

36 Ke nagana ke seo Abele a bilego kua mathomong, kutollo ya semoya gore e be e se seenywa sa tšhemo goba mediro ya diatla tša rena, goba go ya pele. E bile madi. Gomme o neetše go Modimo sehlabelo se sekaonekaone go feta—go feta Kaine a dirile.

37 Re hwetša ka go Abraham le Lota, selo sa go swana, ka go kgetho, ka gore Lota o ile tlase, ge nako e fihla, ge ya semoya gomme le—gomme le kereke ya tlhago di etla thulanong, ka

lebaka la badiši ba mohlape. Ba ile ba swanela go arogana yo motee go yo mongwe. Gomme ka mehla ge se se direga, se bea mona godimo.

³⁸ Re hwetša gore Abele, ka gore Modimo a mo amogetše, gomme ga se A amogela sehlabelo se sebotse se segolo sa Kaine, o be a se šometše ga boima kudu. Gomme a le wa borapedi, gomme a khunamile fase le go rapela, le go ya pele, a dirile se sengwe le se sengwe Abele a se dirilego, feela o be a se ne kutollo ya seo e bilego therešo. Kafao re hwetša ntle, gore ge Modimo a amogetše kutollo ya Abele le moneelo wa gagwe, se dirile Kaine go jela Abele mona. Gomme fao go bile polao ya mathomo.

³⁹ Re hwetša gore mona o tlile magareng ga badiši ba mohlape wa Abraham le Lota, gomme ba ile ba swanela go arogana.

Re hwetša gore Moshe le Kora ba bile le thulano, le bona.

Jesu le Judase ba bile le thulano.

⁴⁰ Gomme ge e sa le go tloga, e bile selo sa go swana, gomme go ka fao le lehono, kereke ya tlhago le kereke ya semoya di ne thulano ge di etla mmogo. Bjale, ya tlhago e leka go lekana le ya semoya, ka mehla ka go ekiša ga nama. Eupša, bjalo ka ge go bile ka Esau le Jakobo, e ka se šome.

⁴¹ Modimo o na le Kereke ya Gagwe e biditšwe, e reetšwe, e beetšwe ka thoko. Gomme ka go lebaka le A phelago ka go lona, O tla ikutolla ka Boyena go Yena, nako ye nngwe le ye nngwe, feela bjalo ka ge A boletše go Baroma tema ya 8, gore tsebelopele goba kgethelopele ya Modimo e kgone go ema ka kgonthe. Kaine, goba ke ra . . .

⁴² Esau le Jakobo, pele e ka ba ofe wa bašemane a ka belegwa, pele ebile ba ka ba le sebaka go dira kgetho, Modimo o rile, “Ke hloile Esau gomme ke rata Jakobo,” ka gore O tsebile seo se bego se le ka go bona, go tloga mathomong. Gomme re a tseba . . .

⁴³ Boloka seo ka monaganong, O tseba se se lego ka pelong ya gago. O tseba seo o se rago. Ga go tshwenyenge ke eng re e bolelago, O tseba seo o se rago.

⁴⁴ Gomme ka mehla e hlotše bothata. Gomme ba, ba . . . ka mehla, ya tlhago e a leka, ge e sa le Kaine a fediša Abele, ya tlhago ka mehla e lekile go fediša khuetšo ya ya semoya. Re e hwetša selo sa go swana lehono, sona selo sa go swana lehono. E netefatša gore e tla go tšwa go Sathane, ka gore ke mona le go ekiša Therešo.

⁴⁵ Kafao, ka kgonthe re dumela gore Modimo a ka se ke le neng a fetola monagano wa Gagwe ka seo A se boletšego. O Le boloka ka mehla le le therešo.

⁴⁶ Eupša O na le thato ya nakana mokhura. Bjale, fao, moo bothata bo letšego. Re leka go šoma go thato ya Modimo ya nakana mokhura, gomme O tla e dumelela. Eupša gape ge re tšea thato ya Gagwe ya go se nakana mokhura, le ge e se ya loka, O

tla dira thato ya Gagwe ya go se nakana mokhura go šoma ntle, mmogo, go tagafatša thato ya Gagwe ye e phethagetšego.

47 Fao ga go selo se tla fošagalago, go Modimo. Re . . . O tsebe feela fao watšhe e rethethelago gona, bošego bjo. Fao ga go selo sa go fošagala. Go latswa ye go swanetšego go ba, se sengwe le se sengwe. Re nagana se fošagetše, eupša O a tseba se lokile. Se swanetše go ba ka mokgwa woo.

48 Bjalo ka mathomong, Modimo o nno dumelela sebe go tla. Ga se a ke, e sego . . . Yeo e be e se thato ya Gagwe ya go phethagala.

49 Eupša, le a bona, Modimo, Moya wo mogolo, Tate, ka go Yena go be go le ditholwanakgopolo, gomme dilo tše tšeo le di bonago di pealadišwe bjale e no ba ditholwanakgopolo tša Gagwe di pealadišwe. O dutše a nnoši, O be ebile a se Modimo; Modimo e be e le selo sa go rapelwa. O be a le yo Mogolo yo Motee wa Gosafelego. Gomme ka go Yena go le ditholwanakgopolo, bjalo ka go ba Tate, go ba Mophološi, go ba Mofodiši. Gomme bjale, la mathomo A ka kgona bjang . . . O be a swanetše go ba Tate, ka gore e a netefatša O be a le Tate, eupša O dula a nnoši. Yena a nnoši ke wa go se hwe. Gomme, bjale, eupša ditholwanakgopolo tša Gagwe di swanetše go pealatšwa.

50 Bjale, go ba Mophološi, go swanetše go be se sengwe se lahlele. Gomme Modimo a ka se kgone go lahlelelwa ke se itšego ka boomo gomme morago a se lopolla. Go ka se be tshwanelo ya bokgethwa bja Gagwe le kahlolo ye kgolo ya Gagwe. Eupša O beile motho ka tokelo ya go kgetha, a tseba gore motho o tlo wa. Gomme ka go seo, gona, O bile motho, ka Boyena, gore a tle a lopolle morago motho yo a welego. Ke ka lebaka leo Jesu a bilego Imanuele. Ge e ka be Modimo a rometše motho yo mongwe ntle le Yenamong, gona yeo e ka se be toka. Modimo o ile a swanela go tla ka Boyena le go tšea sekgoba. Gomme Modimo a ka se kgone go tla fase ka Moya le go tšea sekgoba, O ile a swanela go dirwa nama, ka go nama ya Morwa mohlolwa wa Gagwe Mong.

51 Gomme O bontšhitše fa, kua mathomong, gore thato ya Gagwe ye e phethagetšego e be e le go hlola motho go tšwa leroleng la lefase. Eupša, le a bona, O dumeletše thobalano go tlišwa ka gare. Ga se nke le neng a beakanya bana go belegwa ka thobalano, eupša e ile ya dumelelwa, yeo ka bjako e tla sesefalelago go tloga.

52 Bjale re hwetša gore Moaba o be a le hlaba, le go—go thomeng, ka gore e bile morwa wa Lota, ka morwedi wa gagwe mong. Bjale hlokomelang, bjalo ka kereke ya tlhago, Moaba e emetše ke—ke kereke ya tlhago, Moaba o a dira, gomme Israele, kereke ya semoya. Bjale, Israele, monyalwa, o ile . . . o emetše babilētšwantle.

53 Kereke ka Boyona, lentšú le *kereke* le ra gore “bao ba bileditšwego ntle, go tšwa ntle,” bao ba tšwilego ntle. “Tšwang

ntle ga gagwe, batho ba Ka! Ebang bao ba aroganego, o rialo Morena, gomme ke tla le amogela go Nna. Le se kgwathe dilo tša bona tša go se hlweke.” Kereke ya Modimo e biditšwe ntle ga lefase, ntle ga tlhakatlhakano ya lefase. Ga le sa le ba lefase.

⁵⁴ Bjalo ka ge ke be ke leka go bolela, bošego bjo bongwe, go lena, ke ge le tseba gore le na le tiišetšo ya topollo ya lena—ya lena ya Gosafelego bjale thwi ka go lena, ka kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa, e šetše e le phedišitše. Bjale le tsogile le Yena, gomme re dutše mmogo go mafelo a Legodimong, ka go Kriste Jesu. Le a bona, ga le sa le ba lefase. Ge le rata lefase, gomme lerato la lena le sa le go dilo tša lefase, gona lerato la Modimo le neng ga le ka go lena. Le a bona? Re ba go tšwa, re lokologile go tšwa lefaseng. Ga go sa na kganyogo.

⁵⁵ Ka go Bahebere, ke a dumela tema ya 10, e re, “Go bile le go gopolwa ga sebe kgafetšakgafetša, ngwaga ka ngwaga, mebele ya dibata tšela e be e neetšwe. Eupša ka go taba ye, morapedi gatee ge a hlatswitšwe ga a sa na letswalo la sebe, ga go sa na kganyogo ya sebe.” Selo ka moka se tlogile go tšwa go wena, ka gore o phedišeditšwe ka go Bophelo bjo boswa.

⁵⁶ Gomme gona kereke ya tlhago e no ba sehlopha sa batho ka go dikereke tša maina, bao ba tšoennege. Ga se bontši. . . ebile ga ke sa e bitša “kereke.” Ga ke rate go bolela ka yona. Ke rata go bolela ka yona bjalo ka “llošše,” llošše ya Methodist, llošše ya Baptist, llošše ya Pentacostal.

⁵⁷ Eupša Kereke ke ba go tswalwa gape bao ba lego ka go Kriste Jesu, bao e lego dibopiwa tše mpsha. Gomme kafao re sa bona seo, gore Modimo o boloka Lentšu la Gagwe.

⁵⁸ Bjale Moaba e bone, Moaba e lebeletše fase godimo ga tšhemo gomme e bone Modimo a sepela makgatheng ga batho ba bao ebile ba bego ba se ba be setšhaba sa go beakanywa. Ba be ba no phaphamala go dikologa, go tloga lefelong go ya lefelong. Eupša selo sa go tlabana, gore, ba tlile godimo ga ditšhaba tše le go di thopa. Se sengwe le se sengwe se bego se le tseleng ya bona, ba se thopile. Bjale, ba hweditše ntle, Moaba a lebeletše godimo ga sona. Balaka, o lebeletše fase godimo ga setšhaba sa Israele, gomme a re, “Batho ba tletše sefahlego ka moka sa lefase.” O rile, “Gomme ba latswa ditšhaba godimo, feela bjalo ka pholo e garola bjang godimo.”

⁵⁹ Gomme ba hweditše ntle, ye nngwe ya dikgwekgwe tše kgolo e bile gore ka fao ba hweditšego kutollo ye ye kgolo, go be go ne moprofeta magareng ga bona. Ba bile le moprofeta, bjale, yo mongwe yo a ba hlahlilego. E be e se tshepedišo ya madiywa ke motho bjalo ka ge a be a tlwaetše, ba—ba baemedi ba gagwe le yena, le go ya pele, eupša yona le bahlomphegi ba gagwe. Eupša ba bile le mo—mo moetapele, moetapele wa go bitšwa ka Bokgethwa.

60 Gomme, oo, a letšatši la go swabiša le le bilego, ge kereke ya lefase e tlogela kgole boetapele bjo Bokgethwa bja Moya wo Mokgethwa, gomme ba amogela pišopo goba e ka ba eng gape go tšea sebaka sa Wona. E bile letšatši la go swabiša. Moya wo Mokgethwa o swanetše go ba moetapele wa kereke. O rometšwe go tišetša Mantšu a Jesu Kriste, go dira kereke go phela bjalo ka ge e phetše kua mathomong.

61 E se kgale kudu, sekolo sa go tuma fa ka—ka toropongkgolo ye, seminari. Gomme ba ne e tee ka Phoenix. Gomme yo mongwe wa banna, goba sehlophana sa baithuti, ba ile, ba tlile tlase go nna le go re, “Re a go rata, Ngwanešu Branham. Ga re na selo kgahlanong le wena, le gannyane, eupša re tla no rata go go otlollela ntle.”

62 Gomme ke rile, “Gabotse, ka kgonthe ke nyaka go otlollelwa ntle.” Kafao, gomme kafao ke rile, “Ge ke le phošo, ka kgonthe ga ke rate go ba phošo; ke bolela le batho ba bantši kudu.”

63 Gomme o rile, “Gabotse, šebo bothata bja gago.” O rile, “O leka go tsebiša, goba go dira go phela gape, bodumedi bja boapostola. Ge, bodumedi bja boapostola bo fedile le baapostola.”

Gomme ke rile, “Ee, mohlomphegi.” Ke rile, “Gabotse, bjale ge e ba . . .”

O rile, “Bjale, nka se ngangišane le wena.”

64 Ke rile, “Le nna nka se ke. Ga re dire. Ga ra swanela go dira seo. Re baena.”

Gomme o rile, “Gabotse,” o rile, “ke no rata go go thuša.”

Ke rile, “Ka kgonthe ke rata go hwetša thušo.”

Gomme o rile, “Bjale, o a bona,” o rile, “bjale . . . yeo ke therešo.”

65 Gomme ke rile, “Bjale, ka go bolela, ga ra swanela go šomiša dipukuhlaolwa.” Ke rile, “Nka se šomiše tša ka,” gomme ke be ke se ne selo eupša e tee Ye. Eupša kafao—kafao ke rile, “Nka se šomiše pukuhlaolwa, feela Beibele. Gomme, wena, re no šomiša Beibele.”

O rile, “Go lokile.”

66 Ke rile, “Bjale, re dumela gore kereke ya boapostola e thomile Letšatšing la Pentecost. A o dumelelana le seo?”

O rile, “Ee, ke a dira.”

67 Ke rile, “Bjale re lemoga gore Modimo o file kereke maatla fale, go mesepelo ye ya boapostola.”

68 O rile, “Ee, woo e bile moagotseo wa Kereke. Bjale Kereke e šetše e beilwe ka lenaneo, gomme re na le badiša ba rena bohle, gomme mekgatlo ya rena ye megolo le dilo. Ga re hloke dilo tšeo gapegape, go goga batho.”

69 Ke rile, “Bjale ke kae Beibele e bolelago seo?” Ke rile, “O mpotša fao Beibele e bolelago seo gona.” Le a bona?

Gomme o rile, “Gabotse, ga e bolela tlwa seo ka tsela yeo.”

70 Ke rile, “Gabotse, gona, nka se kgone go e tšea ntle le ge feela e e bolela ka tsela yeo, o a bona? O a bona?” Ke rile, “Rena re . . .” Ke rile, “Yeo ke tsela e swanetšego go ba.” Ke rile, “A o dumela gore Modimo o sa bitša batho?”

O rile, “Ee, mohlomphegi.”

71 Ke rile, “Bjale o tla dumela gore Beibele e nepagetše, karabo ye nngwe le ye nngwe?”

“Ya.”

72 Ke rile, “Bjale, seboleledi ka Letšatši la Pentecost, e bile Petro, yo a bego a swere dikgonyo tša Mmušo.”

“Yeo ke nnete.”

73 Gomme ke rile, “Bjale, e ka ba sefe sephetho sa gagwe se bilego, Jesu o rile, ‘Seo o se bofago lefaseng, Ke tla se bofa Legodimong; seo o se bofollago lefaseng, Ke tla se bofolla Legodimong.’”

O rile, “Ke tla dumela seo.”

74 Ke rile, “Bjale, go Ditiro tema ya 2 le temana ya 38, Petro o rile go batho bale bao ba bego ba tlabegile. Batho ba ba bolela ka maleme a sa tsebjejo. Gomme ba mmošišitše seo ba ka go se dira go ka phološwa, gomme o rile, ‘Sokologang, yo mongwe le yo mongwe wa lena, gomme le kolobetšwe Leineng la Jesu Kriste tebalelong ya dibe, le tla amogela mpho ya Moya wo Mokgethwa; ka gore tshepišo ke ya lena, le go bana ba lena, le go bona bao ba lego kgolekgole, ebile ka bontši ka mo Morena Modimo wa rena a tlogo bitša.’ Bjale ge e ba Modimo o sa bitša, tshepišo yela ya go swana ke ya bona.”

75 Gabotse, o tlile godimo fa gomme o be a le le yo mongwe wa ba sehlopha sa Billy Graham godimo fa go rapelela kopano. Gomme sehlopha sa bona se be se dutše godimo fa ka Californina felotsoko, dibeke di se kae tša go feta, ka go thapelo ya botebo ya tlhokofalo ka kgonthe, ba ikgafile go Modimo, ba ikona dijo, gomme Moya wo Mokgethwa o wetše godimo ga sehlopha ka moka gomme ba thoma go bolela ka maleme a mangwe. Gomme . . . Uh-huh.

76 Bjale ke yena moleloko wa ke—ke kereke ya Friendly, Assemblies of God ka Tucson, Arizona. O rile, “Oo, Ngwanešu Branham, ke ya godimo kua gomme ke ikwela gabotse bjang!” O rile, “Feela go emiša morago diatla tša ka, gomme,” o rile, “letago la Modimo! Ke nno opela!” Gomme o rile, “Ke be nka se tsoge ka kgona seo ka go kereke ya New Testament Baptist.”

Ke rile, “Ke a bona o ka se kgone. Ke ka lebaka leo o lego ka ntle.” Ya.

⁷⁷ Kafao ke lena bao, le a bona, Modimo o boloka Lentšu la Gagwe. Seo A se bolelago, O tla se dira. Modimo o swanetše go boloka Lentšu la Gagwe.

⁷⁸ Bjale re hwetša ntle fa, gore, go ekiša mo ga senama Moaba e bile nago. O bone moprofeta yo magareng ga Israele, yo a bego a kgona go šegofatša, go rogaka, go hlahla, le go ya pele, kafao o leka go lekana le yona, ka politiki.

⁷⁹ Bjale seo e no ba seo se diregago ka go dikereke lehono. Ba lekile go lekana le yona ka mohuta wo itšego wa tšhepedišo. O ka se kgone go e dira.

⁸⁰ Moya wo Mokgethwa o swanetše go phela ka go Kereke, ka mehla, o hlahla Kereke go lebaka leo E phelago ka go lona, go tiišetša Lentšu leo le tšhepišitšwego go lebaka leo. Modimo o boletše Lentšu, go tloga mathomong, gomme bokaalo bjo go lebaka *le*, le bokaalo bjola go lebaka *lela*, le le rilego go *bona* lebaka. Ka mehla e direga feela ka tsela yeo. Gomme, le a bona, gomme Moya wo Mokgethwa o swanetše go phela ka go Kereke, go dira Kereke ye go phela letšatši la Yona. E swanetše go ba fa lehono, go tiišetša bodiredi bjo bja letšatši la moragorago, dika tša letšatši la moragorago, go tšhollelwa ntle ga Moya wo Mokgethwa ga letšatši la moragorago. E no swanela go ba fa go dira seo, gomme o ka se kgone go e fetiša modirong wa ditshepedišo. Modimo o na le tšhepedišo. Ke Yena Yoo a re filego Moya wo Mokgethwa.

⁸¹ Bjale, re lemoga fa gore Moshe o bile le Kgoši, gomme Kgoši yeo e be e le Modimo, yo a mo tloditšego. Gomme Bileama le yena o be a le ka tlase ga kgoši, Balaka. Gomme e be e le bontši bjalo ka peakanyo ya sepolitiki, le a bona, Balaka. Bileama, moprofeta wa Modimo, o ile go Balaka go tshedimošo ya gagwe. Moshe o ile go Modimo go tshedimošo. Fao go be go le phapano.

⁸² Efela, bobedi bja bona ba be ba le baprofeta, ka gore bobedi ba be ba beditšwe ke Modimo; bobedi ba kopane le Modimo, bobedi ba boletše le Modimo, gomme bobedi ba be ba tladitšwe ka Moya. Bjale ke tla gae, le a bona. Bjale, bobedi ba be ba le monna wa go tlatšwa ka Moya. Bjale, yeo ke therešo. Beibele e boletše gore, “Modimo o kopane le Bileama le go bolela le yena.” Le a bona?

⁸³ Kafao re a lemoga, yo mongwe le yo mongwe wa baprofeta ba, bobedi bja bona ba le baprofeta, banna ba Modimo, ba šometše go boetapele bja bona. Moše o šometše go Modimo. Gomme Bileama fa o šometše go Balaka.

⁸⁴ Hlokomelang fa, ka go swantšha ya semoya le ya tlhago, ka fao e phethagetšego ka gona. Moshe, a ronngwe ke Modimo, mo mothalong wa mošomo, o kopana le go hlohla ke monna yo mongwe wa Modimo. A le kgona go eleletša seo?

⁸⁵ Eupša lebelelang ke peakanyo efe ba bilego le yona godimo fale. E be e le setšhaba sa go beakanywa.

⁸⁶ Gomme Moshe o be a hlahlile bana ba Israele, feela bjalo ka ge Modimo a tla ba botša fao ba tla yago, ba hlahlwa ke Pilara ya Mollo, gomme Sephedi sa ka godimo ga tlhago seo se bego se hlhla tseleng. Gomme Moshe o be a hwetša tshedimošo ya gagwe ka lo—lo Logos, ka kgonthe, yeo e tšwilego go Modimo, Pilara yela ya Mollo; yeo e bego e le Morongwa wa Kgwerano, yoo e bego e le Kriste, Motlotšwa yo Motee. Gomme o be a hwetša molaetša wa gagwe go kgabola Fale, gomme a o fa bana ba Israele, mo tseleng go ya nageng ya tshepišo.

⁸⁷ Eupša monna yo o be a iketlile fase, gomme o be a ne mmušo wa gagwe. O be a ne dikereke tša gagwe. O be a ne se sengwe le se sengwe thwi fale ka lenaneo. Kafao o romela godimo go monna yo, go tla godimo le go rogaka batho ba. Gomme hlokomelang, a le ka eleletša, gore moprofeta o tee, monna o tee wa Modimo a bona mediro ya Modimo ka monna yo mongwe, gomme a leka go—go hlohla mediro yeo ya Modimo, ge a tsebile, o be a swanetše go ba a tsebile bokaone. Bjale Biliama, pele ge. . . Balaka o mo rometše le go mmošša, “Etla godimo gomme o rogake batho ba.” Bjale Balaka o dirile sona selo, goba. . .

⁸⁸ Biliama, a ke re, o dirile selo seo se lokilego, o nyakile Modimo. O nyakile Modimo, la mathomo. Bjale, ke seo a bego a swanetše go be a se dirile.

⁸⁹ Gomme morago Modimo a mo fa ya Gagwe ya go phethagala, karabo ya serokaphatla, “O se ye le yena! Ba tlogele ba nnoši. O se ke wa rogaka batho bale. Ba šegofaditšwe.” Bjale, seo se be se swanetše go lekanela. Ge Modimo a bolela e ka ba eng, A ka se kgone go fetola seo. Hlokomelang, thato ya Gagwe ya go phethagala e be e le, “O se ye! O se hlasele batho bale. Ke batho ba Ka.” Yeo e bile thato ya Gagwe ya go phethagala.

⁹⁰ Eupša Bileama o ile a se rate batho bale, le go thoma. Le a bona, ke lena bao. Ke boBiliama ba bakae re nago le bona lehono? Selo sa go swana, selo sa go swana! Ba tseba bokaone.

⁹¹ Ba bile le bona matsatšing a Morena wa rena Jesu. Nikodemo o tlile gomme a re, “Rabi, re a tseba O monna yo a ronngwego go tšwa go Modimo, goba mo—goba mo morutiši a ronngwego go tšwa go Modimo. Ga go motho a ka kgonago go dira dilo tše O di dirago ka ntle le ge Modimo a ne yena.” Le a bona, ba e tsebile. Go bile le Bileama gape, le a bona.

⁹² Bjale, Bileama ga se nke a rate batho. Hlokomela motsemošate wa gagwe. Ka morago ga ge ba rometše banna ba bakaone ba itšego godimo fale, go mmošša, “Bjale go ne batho ba bangwe ba rotoga fase fa. Gomme ke kwešiša gore o moprofeta, o monna yo mogolo, kafao rotogela fa gomme o rogake batho ba.”

⁹³ Bileama o rile, “Bjale, ema motsotso, go fihlela ke eya ka gare le go rapela, le go dula bošego bjohle, mohlomongwe Morena o tla kopana le nna gomme O tla mpošša.” Go lokile, moso wo o

latelago, Morena o kopane le yena gomme a re, “O se ye! O se rogake batho bale. Ba šegofadišwe.”

⁹⁴ Go lokile, Bileama o ile ntle gomme a re, “Gabotse, nka se kgone go ya, ka gore Morena o mpoeditše ke se ye.”

⁹⁵ Bjale hlokomelang ge ba ba boetše morago, gomme ba tšere motsemošate, go yena go ya tlase fale le go emiša kopano ba bilego le yona, le a bona, gabotse, gona, go tla go hwetša ntle, motsemošate o rometše sehlopha se sekaone sa batho ba bahlomphegi ba godimo, mohlomongwe pišopo, yo mongwe gape, goba e ka no ba e bile mopotologi wa naga, yo mongwe a rometšwe tlase fale, “Mmotše go theogela tlase le go emiša sela bjang kapa bjang!” Le a bona?

⁹⁶ Hlokomelang, sehlopha sa gagwe se sekaone sa khuetšo, dimpho tše dikaone, tšhelete ye ntši, o rile, “Nka go phagamišetša go maemo a makaone. Nka no go dira, sebakeng sa go no ba motho feela, nka kgona go go dira wa godingwana gannyane bjale. Ke ne tokelo ya go dira seo, ka gore ke kgoši fa ka go mosepelo wo mogolo wo. Gomme nka—nka kgona go dira se sengwe bokaone go wena, ge feela o ka e dira.”

⁹⁷ Hlokomelang, moneelo wo moswa wa mo foufatša. O be a swanetše go ba a tsebile; seo Modimo a se boletšego, Modimo o tla se dira. Eupša e mo foufaditše. Gomme bjalo ka moprofeta wa Modimo, o be a se a swanela go be a hueditšwe ke sehlopha sela. O be a swanetše go be a tšwele ntle ga sehlopha sela, le go thoma.

⁹⁸ Gomme ge e ba ke bolela le banna ba Modimo ba itšego fa! Ge ba leka go le botša kua motsemošate, gore, “Matšatši a mehloho a fetile,” gomme se seo re se dirago fa, le Morena Jesu a re šegofatša, “gomme seo ke sehlopha sa botsenwa, maikutlo a maitirišo, ga go selo sa mohuta wo bjalo ka phodišo Kgethwa,” etšwa ntle ga sehlopha seo, fao thwi. [Ngwanešu Branham o thwantšha monwana wa gagwe—Mor.] Etšwa ntle ga sona, ka gore Ke Lentšu la Modimo le dirwa go bonagatšwa. Ba re, “Ga go selo sa mohuta wo bjalo ka matšatši a boapostola. Ga go ne kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa. Go bolela ka maleme gola, ga go na selo go gona fale.”

⁹⁹ Oo, eupša, ngwanešu, o se theeletše seo! Go ne ba bantši ba bangwe ba go swana le Biliama, lehono, ba dutše morago ka ofising tša bona, ba bala Dipuku tše tša Beibele le go tseba gore Yona ke Therešo. Eupša efela ka lebaka la sebakeng sa maemo feela, ba ka se tšee boemo bja bona. Feel a kgonthe thwi. Hlokomelang, Modimo. . . O tsebile o be a se a swanela go ba a bile ka go sehlopha se, goba Biliama o be a swanetše go ba a e tsebile. Ba, ba tšwa ntle ga thato ya Modimo. Bona baisa ba tla go ntšha thwi ka ntle ga thato ya Modimo. Ge o hwetša thato ya Modimo, o se dumelele yo mongwe go go ntšha go yona.

¹⁰⁰ Ke tsebile ka batho ba go loka, ba tla dikopanong, ba a fodišwa, gomme ba boela morago. Gomme ba tla re, “Oo,

gabotse, ga go selo go sela. O no ba o itiriša. Ga go selo go yona.” Gomme batho ba ya go go belaela. Ke bone batho ba etla le go amogela Kriste ka pelong tša bona, ba boela morago; mohlomongwe ba bolele ka maleme, gomme ba boele morago. Gomme kereke e tla re, “Gobaneng, o—o kgobogo go Bokriste,” le go ya pele. Gomme, oo, nna, o se ke, o se ke wa dira seo, le a bona. Etšwa ntle ga sehlopha seo! Ema kgole go tloga go sona.

¹⁰¹ Hlokomelang, Biliama o šomišitše hlogotaba ya mahlanjana fa, ka lebaka la letswalo la gagwe, le a bona. O rile, “Mogongwe. Dulang bošego bjo bongwe, gomme mohlomongwe ke tla botšiša Modimo, le a bona. Mohlomongwe A ka no be a fetotše monagano wa Gagwe.”

¹⁰² Eupša Modimo ga a fetole monagano wa Gagwe. Ge Modimo a re fa kgonthišišo ya kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa, ka Letšatši la Pentecost, yeo ke tsela A swanetšego go e boloka. O dirile gohle go kgabola lebaka la Beibele, gomme O tla dira nako efe le efe ye nngwe yeo motho a tlogo godimo ga yona metheo yeo A e neilego fale. Ge o ka tla, o dumela, o sokologa, o kolobeditšwe ka Leina la Jesu Kriste tebalelong ya dibe tša gago, gomme o dumela go Modimo, Modimo o tlamegile go phethagatša mokgwataelo wola, thwi, ka gore ke Yena ngaka. Gomme O tla e phethagatša ge o ka—ge o ka e obamela.

¹⁰³ Eupša o ka se kgone go fihlelela bjale go leka go hwetša mokgwataelo wo, go o iša godimo go rakhemise wa setswialegotlo yo—yo a ka tšhelago se sengwe gape ka go wona. E ka bolaya molwetši. Leo ke lebaka re nago maloko a kereke a mantši a hwilego lehono, ba leka go fa mokgwataelo wo o fošagetšego. Modimo o ne mokgwataelo thwi fa ka Beibeleng. O a swana maabane, lehono, le go ya go ile. O swanetše go tšea moriana ka tsela ye Ngaka a rilego o o fe.

¹⁰⁴ Beibele e rile, “A ga go—a ga go moreku ka Gileada; a ga go matwetwe fao?” Nnete, o gona. O rile, “Gona gobaneng morwedi wa batho ba Ka a le seemong se?”

¹⁰⁵ Le a bona, re ne Beibele. Re ne Matwetwe. Ke, feela, rakhemise ga a tlatše mokgwataelo wa Lengwalo ka tshwanelo. Ke seo se lego sona. O leka go re, “Matšatši a mehlolo a fedile. Ga go ne selo se bjalo ka kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa le dilo tše tšohle. Ke ditšiebadimo.” Beibele e nepile thwi. Modimo ga a gomiše e ka ba eng A e boletšego. Gomme ba leka go šomiša tšela ya mahlanjana go tšwa, se sengwe gape bjalo ka, “Gabotse, re dumela seo.” Gabotse, ga go tshwenyege ke eng o se dumelago!

¹⁰⁶ Ke seo Modimo a se boletšego! O rile, “Ke tla tšhollela Moya wa Ka godimo ga nama yohle.” O tshepišitše se mo matšatšing a bofelo.

¹⁰⁷ Ba leka gore dikopano, tšeo le di bonago, ba mpitša, “sedupe, se—se—se sedupe sa go takwa godimo, goba be—goba Beletsebubu, goba diabololo yo itšego.” Gabotse, ba swanetše ba

bolele seo, ka gore ke ba tatago bona. Ke seo a se boletšego ka Jesu kua mathomong. Gomme ga se rena re dirago se, go le bjalo, ke Jesu wa go swana, ka gore O a swana maabane, lehono, le go ya go ile. Ke Moya wa Gagwe.

¹⁰⁸ Oo, se sengwe se ka kgonago go feta, go putla le go pheth- . . . go putla thomo ya Gagwe. Batho ba bantši kudu ba leka go putla sela. “Oo, etla go tšoena kereke, gomme go tla loka. Re kereke ya kgale. Re bile fa mengwaga ye mentši. Re thomile. . .” Ee, yeo ke nnete. Ge e ba seo se le bjalo, gona kereke ya Katoliki ya Roma e ne yona go lena bohle; ke bona ba mathomo ba mekgatlo. Ba bile ba pele. Eupša, elelwang, e sego Kereke ya mathomo. Ba bile mokgatlo wa mathomo, le mmago yo mongwe le yo mongwe wa bona. Yeo, o mongwe le o mongwe wa bona o kgahlanong le Lentšu. Kutollo 17 e bolela selo sa go swana, le a bona. Ee, re mo matšatšing a bofelo. Bjale, elelwang, Modimo o tla go dumelela, go le bjalo, le a bona, bjale.

Gomme morago Biliama, o naganne, “Gabotse?”

¹⁰⁹ Morago Modimo o mmoditše, “Eya pele.” Gobaneng? Modimo o tsebile seo se bego sele ka pelong ya gagwe. Modimo o tsebile sela se bile ka pelong ya gagwe le mathomong, kafao O mmoditše gore, “Eya pele.” O tla e dumelela. O tla go dumelela go e dira. O tla go šegofatša, dinako tše dintši, go e direng.

¹¹⁰ O šegofaditše le yona Israele ka morago ga ge ba . . . Mogau o be o šetše o ba file moprofeša, Pilara ya Mollo, tokologo, dika le matete, go ba ntšha ntle ga Egepete, le se sengwe le se sengwe, gomme efela ba nyakile molao. Modimo o ba dumeletše ba be le ona, eupša e ba rogakilwe nako yohle.

¹¹¹ O dumeletše Biliama go ya pele feela ka tsela ye a bego a swanetše go ya, eupša o dirile eng? O ile tlase fale gomme, sebakeng sa go rogaka batho, o ile a swanela go šegofatša batho. O be a ka se kgone go rogaka seo Modimo a se šegofaditšego.

¹¹² Gomme ke—ke le boditše, ke be ke yo emiša ka iri ya senyane. Gomme ke lebeletše godimo, gomme bjale ke nako, gomme ke ne puku e tletše ka dinoutso fa.

¹¹³ Eupša ke nyaka go bolela se, go tswaleleng, gore Modimo ga se a ke le neng a fetola monagano wa Gagwe. Thato ya Gagwe ya go lebanya e bile go Biliama gore a se ye. Gomme ge Modimo a dira setatamente, se swanetše go phela se dutše e le therešo.

¹¹⁴ Bjale, Beibele e rile, “Jesu Kriste o a swana maabane, lehono, le go ya go ile.” Bjale, seo ga se re gore “ka tsela ye itšego.” Seo se ra gore O a swana maabane, lehono, le go ya go ile! Jesu o rile, ka go Mokgethwa Johane 14:12, “Yo a dumelago go Nna, mediro yeo Ke e dirago o tla e dira le yena.” A yeo ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] O tshepišitše, go Mareka 16, “Dika tše di tla latela bona bao ba dumelago.”

Ba re, “Gabotse, seo se bile feela go baapostola.”

¹¹⁵ O rile, “Eyang ka go lefase lohle gomme le rere Ebangedi go sebopiwa se sengwe le se sengwe. Dika tše di tla latela bona, ka go lefase lohle, le go sebopiwa se sengwe le se sengwe. Ka Leina la Ka ba tla lelekela bodiabolo ntle. Ba tla bolela ka maleme a maswa. Ge ba ka swara disephente, goba go nwa dilo tše bolayago, di ka se ba gobatše. Ge ba bea diatla tša bona godimo ga balwetši, ba tla welwa ke maruru.” Bjale, tšeo ke dinyakwa tša Gagwe.

¹¹⁶ Le a bona, re leka go kabatiša se sengwe. Re leka go dira, go kabatiša kereke go seo re naganago Lentšu la Modimo ke sona. Re ka se kabatiše go kereke. Re swanetše go kabatiša go Modimo.

¹¹⁷ Ka mehla ke rile, ke nako ye kgolo ya go lekalekana. O penta materapo a gago bohubedu, gomme šetša moagišani wa gago o penta a gagwe bohubedu. Ba bangwe ba lena basadi le rwala mohuta wo itšego wa kefa, kua kerekeng, gomme šetša basadi ka moka ba hwetša seo.

¹¹⁸ Mdi. Jacqueline Kennedy o bile le se fa hlogo meetse ya go kotwa ga moriri, gomme lebelela basadi bohle. O apere tšona tšela tša kgale diephorone tša mmala wa lesaka, goba dilo bjalo ka tšeo, ke bogoboga go mosadi go ba mokgotheng, ka tšona tša go ngangega godimo bjalo ka tšela. Lebelela basadi bohle ba dira selo sa go swana. Ke go ekiša, eupša seo se ka go lefase. Batho ba kereke ba e topile godimo, gomme ke dihlong gore ba e dira. Ke phošo go bona go e dira, gomme ke malešadihlong. Gomme ge re e bona e ngwegela ka gare ga Pentecost, ke malešadihlong kudu. Yeo ke nnete. Eupša, le a bona, kereke e a e kgotlelela le go e dumelela e eya.

¹¹⁹ Bjale, ga re tshwenyega. Ga se nke le neng ka tshwenyega ge e ba jase ya ka e swanetšana le borokgo bja ka, goba sehlwamolaleng sa ka se swanetšana le jase ya ka. Ke nyaka boitemogelo bja ka go swanetšana le Beibele ya Modimo le senyakwa sa Gagwe. Gomme seo ke se rena bjalo ka batho ba pentecostal re swanetše go dira, ke go ba le boitemogelo bja rena feela bjalo ka bja bona bo bile, ka gore Ke Jesu wa go swana, Moya wo Mokgethwa wa go swana, maatla a go swana. O a phela lehono, gomme O phela magareng ga rena.

¹²⁰ E mokgwa wa go nkgopotša ka letšatši le lengwe mme wa Gagwe o ile go tloga kgole le Jerusalema, go tšwa thapelong, le papa wa Gagwe e sego wa madi, Josefa. Gomme ba sepetše leeto la matšatši a mararo, gomme ba no tšeela gore O be a le mmogo le bona, gomme ba hwetša gore O be a se fao.

¹²¹ Gomme, le a tseba, ke nyaka go bapetša seo le lehono. Le a tseba, kereke e bile le leeto la kgato tše tharo. Luther, Wesley, pentecost; leeto la kgato tše tharo. Modimo o tla ba fa molaetša, tokafalo, Luther, o swareletše godimo ga yona; morago go tlile tlhwekišo ka Wesley; morago kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa, ka pentecost. Gomme ke a ipotšiša ge e ba ga se re tšwe go tloga

ka mantladima a magolo felotsoko, go aga dilo tše kgolo le go dira dilo tše kgolo, bjalo ka Bileama a bile ka monaganong wa gagwe; mekgatlo ye megolo, o—o tee o feta ka lebelo wo mongwe, gomme o motee gape wo, o efa dimetale tša gauta le dinaletšana go sekolo sa Lamorena le bao ba kgonago go tliša maloko a mantši, le go tšeela gare feela se sengwe le se sengwe ka gare ga kereke.

¹²² Ke a le botša, go ne Kereke e tee fale e se nago moikaketši ka gare, yeo ke Kereke ya Morena Jesu Kriste, yeo e kolobeditšwego ka Moya wo Mokgethwa. Ga o phegelelwe ka Fale. O beugelwa ka Fale. O romelwa ka fale ke Moya wo Mokgethwa.

¹²³ Ba hweditše ntle. Batswadi ba hweditše gore O be a se magareng ga bona.

¹²⁴ Bjale ka go iri ye, tlalelo ye kgolo e ya pele, ge re tseba gore setšhaba se se a šikinyega. E sego feela setšhaba, eupša lefase le a šikinyega. Ke ka bofelong bja nako. Ga go sa ne selo se sengwe seo ke tsebago go ka direga eupša Tlhatlogo, go Tla ga Morena Jesu Kriste. Go šetše go loketše.

¹²⁵ Gomme re bona mekgobokano ye. Oo, hwetša moputso wo mongwe le wo mongwe, khonferenshe ye e tle godimo, tloša se sengwe le se sengwe go tšwa go wena o ka kgonago go se tloša, seo ke sa Modimo. Ge o se ne Moya wo Mokgethwa, e no e bea ka monaganong wa gago ga o ye go tloga fa go fihlela o O hwetša. Yeo ke tsela go e dira. Dula fao, ka gore o . . . ye ke, e ka no ba monyetla wa gago wa mafelelo. Go ka no se tsoge go bile khonferense ye nngwe ka Lebopong la Bodikela le. Le ka no ba ka tlase ga lewatle, ka nako yeo, pele ga ye nngwe. Kafao ga re tsebe seo se ka diregago, kafao re . . . Re lebeletše dikahlolo tša Modimo go tla godimo ga ditšhaba.

¹²⁶ Bjale a nka bolela se. Ba naganne O be a le mmogo. Eupša ba hweditše ntle, ka go tlalelo ye, gore O be a se gona. Le a bona, O be a se ne bona.

¹²⁷ Bjale re hwetša ntle, gore ka go nako yeo ge selo se se segolo se tlišitšwe godimo, gomme re hwetša gore re hlalela se sengwe ka dikerekeng tša rena, gomme seo ke maatla a Kriste.

¹²⁸ Bjale, lebelelang, ga ke nyake go swaswalatša. Ke a le rata, gomme la mmapale, lerato la therešo ka mehla le a phošolla. Bjale re hloka Kriste ka dikerekeng tša rena. Re hloka Kriste makgatheng ga batho ba rena ba Pentacostal, ngwanešu le dikgaetšedi. Go ne se sengwe sa phošo. Dikopano tša thapelo tša fešene ya kgale ba bego ba fela ba eba le tšona, letšatši lohle le bošego, ga ba sa ne tšona gape. Basadi ba rena ba be ba phela ba apere moriri wo motelele; ga ba sa se dira le neng gape. E tla ba malešadihlong go basadi go penta le go diriša pente, morago ka matšatšing a pele, le go dira ka tsela ye basadi ba ba dirago. Se sengwe se fošagetše. Ga go se se fošagetšego ka Kriste, le a bona, eupša se sengwe se fošagetše. Se sengwe se felotsoko.

Phuluphithi, e be e phela e, e be e ka se dumelele selo sa mohuta bjalo ka sela, eupša e a dira bjale. Le a bona, tlalelo e ya pele, gomme re hloka se sengwe.

¹²⁹ Re hloka maatla ao re swanetšego go ba le ona, fao motšhene wo mogolo o swanetšego go be o kitima godimo, le dika tše kgolo le matete. Gabotse, moago wo o swanetše go be o dutšwe go tlala kudu ka maatla a Modimo, bjale, go fihlela modiradibe a sa kgone go dula ka fa; Moya wo Mokgethwa o se ahlola, thwi ka lebelo bjalo ka seo, bjalo ka Ananiase le Safira. Gomme re hloka se sengwe.

¹³⁰ Bjalo go diregile eng? Ba sepetše go yo Mo lebelela, makgatheng ga meloko ya bona, gomme ga se ba Mo hwetša makgatheng ga meloko ya bona. Kafao ba Mo hweditše kae? Morago thwi fao ba Mo tlogetšego.

¹³¹ Gomme ke a nagana, ge kereke ya rena e etla ka go lepotlapotla le legolo le la mokgatlo re bilego le lona, yo mongwe o be a swanetše go phala yo mongwe, gomme a swanetše a be le dikereke tše dikgolo, le sehlopha se sekaone sa batho, le batho ba go apara bokaone, le baopedi ba bakaone, le go ema godimo fale le . . .

¹³² Ke rata moopelo wo mobotse. Ke rata moopelo wa kgonthe wo mobotse wa fešene ya kgale wa pentacostal. Eupša ga ke kgone go emela dilo tšela tša go kgorametšwa, ka bonole e no se sepele le nna; go swara mohemo wa gago go fihlela o le bolou mo sefahlegong, feela go no kwewa. Ke—ke dumela go go opela go tšwa pelong ya gago, ka go Moya wa Modimo, bjalo ka ge ke kwele ka fa sebakanyana sa go feta. Le a bona?

¹³³ Ke rata go goelela go gobotse ga fešene ya kgale, eupša ke nagana go goelela go ka kgona go no ya pele ge mmimo o sepela godimo goba aowa. Moya wa Modimo godimo ga batho, O theoša fase ditšhegofatšo le maatla a Modimo. Ke a dumela motho a ka paka, gomme a opela le go tumiša Modimo, ka mošomong wa bona, mogongwe le mogongwe ba lego. Ka therešo.

¹³⁴ Gomme bjale re hloka se sengwe. Re tla Mo hwetša kae? Thwi fao re Mo tlogetšego, ka go Lentšu.

A re rapeleng.

¹³⁵ Morategi Tate wa Legodimong, bjo bongwe bja mašego a re ya go tswalela Beibele ye lekga la mafelelo, koša ya mafelelo e ya go opelwa, thero ya mafelelo ya rerwa, mothalo wa mafelelo wa thapelo o tla bitšwa, modiradibe wa mafelelo o tla tla ka gare. Gomme morago eng? O morategi Modimo, ga re nyake thato ya Gago ya nakana mokhura, Tate. A nke re sepele ka go thato ya Gago ye e phethagetšego. A nke re se no—no tšea Lentšu fa le fale, gomme ra Le dira go swanela dithutotaelo goba dithutotumelo, goba se sengwe. A nke re tšee Lentšu bjale ka ge Le le, re dumela Ebangedi ya go tlala, tšohle tšeo Jesu a rutilego go rena go dira. Ga re dumele gore ditiro tša baapostola ke feela mošomo wa

foreime. Re dumela Ke Lentšú la Modimo, Ke ditiro tša Moya wo Mokgethwa wa Gago ka go baapostola. Gomme re a dumela gore Moya wo Mokgethwa wa go swana, Morena, woo o tlogo godimo ga bona, le tsela ye ba dirilego, O tla dira selo sa go swana ka go rena, ge O etla godimo ga rena, ge e le Moya wa go swana.

¹³⁶ Kafao ke a rapela, morategi Modimo, gore khonferenshe ye yeo re no go ba letšatši pele ga yona, go thoma gosasa bošego. Ke a rapela, Tate wa Legodimong, gore e tla ba khonferenshe ye kgolokgolo yeo toropokgolo ye e kilego ya ke ya ba nayo, ka baka la Bogona bja Gago. Šegofatša seboledi se sengwe le se sengwe, O Modimo, a nke go be go šišinyega bjalo—bjalo, a nke kgalefo ya Modimo e dume ntle go kgabaganya phuluphithi. A nke badiradibe ba bantši ba šišinyege, ba thothomele. A nke Bogona bja Jesu Kriste bo tle ka kgonthe bjalo go batho, gore ba kgone go no tswalela mahlo a bona gomme ba Mmona a sepela magareng ga bona. E fe, Morena.

¹³⁷ Bjale, bošegong bjo, feela pele se se direga seo re se rapelelago. . . Morategi Modimo, ba bangwe ba bana ba Gago ba a babja. Ba gobaditšwe, gomme—gomme ba gobetše. Ke tlile go ba rapelela. A O tla hlompha seo ke Go kgopelago, bošegong bjo, Morena, go malwetši a bona? Ke a tshepa, go Wena, go ka se be le motho wa mofokodi ka moagong wo ge ditirelo e fedile.

¹³⁸ Bahlanka ba Gago gohle go kgabola fa, ba dutše ntle fale, ba goelela, ba fošetša diatla tša bona godimo, le morago fa mo sefaleng, gomme ba re “amene” go Lentšú. Tate, re batho ba ngata e tee. Re tšwile ntle ga lefase, ka ntle ga maemo a le a go tonya a lenaneo, gomme re tswetšwe ka Moya. Re a phela, bošegong bjo. Gomme O rile, ka gore O a phela, le rena re be re phela. Gomme re a tshepa, Morena, le go dumela ka pelo tša rena tšohle, go ya ka Lentšú, gore re emetšwe ka go Wena.

¹³⁹ Bjale dira Mantšú a Gago kgonthe, bošegong bjo, go fodiša balwetši, bjalo ka ge ke ba rapelela, le ba bangwe ba ba rapela. Fa, Morena, e tla ba bjalo. Gomme re tla Go tumiša go yona. Re e kgopela ka Leina la Jesu. Amene.

¹⁴⁰ Bjale. . . [Yo mongwe o thoma go bolela ka leleme le šele. Ga go selo go theipi—Mor.] Ke a Go leboga, Tate Modimo.

¹⁴¹ Re kwa seo, feela bjalo ka nako ye nngwe ka Beibeleng, ba be ba le godimo kgahlanong le tlalelo, gomme Moya wa Morena o wetše godimo ga monna gomme O mmoditše fao a ka fenyago lenaba, ke kae a ka yago. Theeletša Seo. E no iphošolla ka bowena. Le a bona, Moya wa Bophelo ka go wena, o go phošollela go Lentšú. Le a bona, ge Lentšú le phela ka go wena, Le phela ka Bolona thwi go kgabola Lentšú.

¹⁴² Bjale, bošego bja go feta ke bile thari. Bjale, le batho ba bakaone bjang, ke nno. . . Go lebelega e ke, gomme bjalo ge ke thoma go tšofala, ke—ke—ke no duma nka kgona. . . Ke tla ba le lena go ya go ile, ka Lefaseng le lengwe.

143 Kafao bjale re ya go rapelela balwetši, gomme bjale ga ke ye go leka go tliša ba bantši kudu ka nako e tee, bjalo ka ge ke dirile bošegong bja go feta. Gomme bjale, Billy Paul o fa ntle sehlopha sa dikarata tša thapelo, ke a eleletša lekgolo la tšona. A o file lekgolo, goba a mabedi? Makgolo a mabedi. Di be di le eng? C.

144 Ke mang a nago C, nomoro ya mathomo? Emiša seatla sa gago godimo, a re bone ge e ba seo ke nnete, bjale. Karata ya thapelo, lebelela go karata ya thapelo ya gago, e ne nomoro le le—le leletere go yona. C, nomoro ya pele, emiša seatla sa gago godimo. Tsela godimo. Go lokile, etla fase fa. Nomoro ya bobedi, ya boraro, ya bone, ya bohloano. Bjale, gomme, lena, yo mongwe eya godimo fa gomme o ba sware. Bjale re nyaka ye nngwe le ye nngwe ya dikarata tša thapelo, eupša re nyaka ba eme mothaladi godimo ka thoko *ye*. Tee, pedi, tharo, nne, tlhano. Ke bona ba bararo ba bona. Gomme karata ya gago, mohlomphegi? Nne. Bjale go ne yo mongwe? Tlhano, a yola ke motho a tlogo fale? Tee, pedi, tharo, nne, tlhano. C, nomoro ya pele, ya bobedi, ya boraro, ya bone, ya bohloano. Go lokile, bjale e nngong go tla bjalo ge le bitšwa, nomoro ya gago.

145 Kafao, bošegong bja go feta, ke ba bone fase fale, batho ba kgobokana. Ga re nyake yeo. Ye ke kereke, le a tseba, e sego arena. Kafao, re—re, le swanetše go boloka tšhepedišo.

146 Tee, pedi, tharo, nne, tlhano, tshela, šupa, seswai, senyane, lesome. Bjale e nngong go ba bea ka mothaladi godimo bjalo ge ba eya morago. Bjale, karata ya thapelo tshela, šupa, seswai, senyane, lesome. Gomme yo mongwe o tla swarela diatla tša bona godimo ge ba hwetša . . . ge ba beilwe godimo ka mothaladi godimo fale. Gomme re ya go ba rapelela.

147 Ke ba bakae ba yago go dumela le nna bjale gore Morena Jesu o ya go dira modiro wo mogolo? Ke tla dira tšohle nkago kgona. Bjale tshela, šupa; tshela, šupa, seswai, senyane, lesome, lesometee, lesomepedi, lesometharo, lesomenne, lesometlhano.

148 Bjale e nngong go tla go dikologa, gore ba se ke bohle ba kgobokana ka nako e tee, le a tseba, le go e dikologa. Ke seo dinomoro di filwego lena go, go le bea ka lenaneo, le a tseba. E bolokeng kafao e ka se bego. . . Gona ge nomoro ya gago e bitšwa, gabotse, o no tla gona. Go lokile, gomme bjale re nyaka go . . .

149 Bjale ke nyaka bohle, yo mongwe le yo mongwe, go ba kgonthe tlhomphokgolo bjale. Gomme re tla rapela pele bjale go e ka ba, go fihla re kgona go tliša batho ba ba rapeletšwe. Gomme ga re tsebe seo Morena a ka go dira. Ga re tsebe seo A tlogo se dira. Eupša re Mo letetše go dira dilo tše kgolo.

150 Bjale, ke a dumela, lesometlhano, a ke ne bontši bjoo godimo fale gabjale? Billy Paul, o go kae? Go lokile. Lesometlhano, lesometshela, lesomešupa, lesomeseswai, lesomesenyane, masomepedi.

151 Bjale, le a bona, ba šetše ba pataganela godimo. Kafao bjale ke ya go ba le, mohlomongwe, mogongwe banešu ba bangwe go, bjalo ge bona ba etla fase go mafelelo a moraladi, a nke ba bitše nomoro ya go latela, le a bona, kafao ga ra swanela bohle go ka ema, go ema fale botelele bjoo ge re rapelela ba—ba—ba balwetši. Go lokile. Bjale re tla—re tla . . . Ke nyaka—nyaka lena go . . .

152 Ke nyaka go bolela le lena ge ba tšea batho bale gore ba se patagane godimo mmogo.

153 Bjale, ga go yo a tlogo go fihla nomoro ya gago—ya gago e bitšwa. Re biditše godimo go fihla go lesometlhano, ke a dumela go bile, goba masomepedi, se sengwe go iša fao, ke tla re go fihla ka masomepedi, gomme morago a re leteng. Gomme yeo e tla ba go lekanela ka gare fale thwi bjale, e ka ba eng e lego godimo fale.

154 Gomme bjale ke dikarata tše kae di lego fale? Emišang diatla tša lena godimo. Gomme ke ba bakae ba se nago dikarata? Emišang diatla tša lena godimo.

155 Bjale, elelwang, ga se o swanele go ba le karata ya thapelo. Re bile fa mašego a mabedi, gomme bošego bjo bongwe le bjo bongwe Moya wo Mokgethwa o ile ntle godimo ga batheeletši le go fodiša batho, go sa tshwenyega ka dikarata tša thapelo. A yeo ke nnete? Karata ya thapelo feela e dira selo se tee go wena, go go thuša go tla ka mothalong. Yeo ke nnete. Eupša o ne tumelo, gomme o šetša Moya wo Mokgethwa o tlogela sefala, thwi fa, le go ya thwi ntle magareng ga bona batheeletši fale. Ke ba bakae ba tsebago seo go ba therešo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

156 Bjale, ke—ke dumela, ke dumela ka maatla, ge go be go ne kereke ye nngwe ye itšego ka ntle ga kereke ya Pentacostal, gore ke tla—kgona go ya le yona le go dumela go, ke tla ba le yona, ge e ba ke naganne go be go ne se sengwe bokaone. Gomme ge le nkwa ke bolela se sengwe mabapi le mekgatlo, le dilo bjalo ka tšeo, ga ke kgahlanong le batho. Ke ka gore . . .

157 Go ka reng ge o ka bona monna yo o mo ratago, ntle ka sekepeng a sesa thwi fase go leba diphororo, gomme o tseba gore sekepe seo se ya go nwelela le yena, gomme o re, “Gabotse, ke a mo rata, eupša o—o ne ditsela tša gagwe”? Aowa, nka se kgone go dira seo. Seo ga se ka gonna. Ke tla goeletša, ka kitimela ntle le go mo tlimarela, ka mo šišinya, ka mo ubulela ka gare, goba se sengwe gape, go mo ntšha ka ntle ga fale, le a bona.

158 Gomme ke a tseba gore seo se ka se sese diphororo. Yeo ke nnete. E swanetše go tla morago go Kriste, ka kgonthe bjalo ka e ka ba eng. E swanetše go tla morago go—go Modimo. Bjale ke—ke . . .

159 Yo mongwe le yo mongwe ka fa o bile ka go dikopano tša ka pele, a ke nnete? Swarang diatla tša lena godimo ge e ba le kile la ba ka dikopanong. Go lokile. Ga go yo itšego . . .

160 A go ne ba baswa bao ba sa nkago ba be ka go ye tee ya dikopano pele? Swarang diatla tla lena. Gabotse, le dira eng. . . Ga se nke. . . A le ke lekga la mathomo le bile ka go ye tee ya dikopano tša ka? Emišang diatla tša lena gape. Gabotse, ke—ke—ke a le botša, ke. . .

161 Mohlomongwe bokaone ke fetole selo se. [Ngwanešu o re, “Hlalosa nthatana ga nnyane ka bodiredi bja gago.”—Mor.] Gabotse, bokaone ke—ke.

162 Lena, go lena batho bao le sa tšogo tsena, ke—ke ya go. . . E ya go ntšea feela ye mennyane, metsotso e se mekae boteletšana. A nke ke e hlalose, ka gore le tla tloga le tshwantšho ye e fošagetšego, le a bona.

163 Ke dumela go tiro ye nngwe le ye nngwe ya Modimo. Eupša ga ke dumele gore Beibele e a re tshepiša, mo matšatšing a bofelo, gore go tla ba le, go tla gape, Kereke e swanetše go tsena ka go tshepedišo ya go swana e bilego, yeo Jesu a e tlogetšego ge e eya kgole. Le a bona, ke Monyalwa, e swanetše go tla morago go lefelo lela. Bjale, re tlile go kgabola mediro ye megolo ya Modimo, go kgabola tokafatšo, tlhwekišo, kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa, pušetšo ya dimpho. Eupša ka go lateleng mothaladi wa Abraham. . .

164 Bjale, ga se ka rutega, gomme kafao ke swanetše go diriša se sengwe bjalo ka Johane Mokolobetši. O be a se a rutega, le yena. O ile lešokeng, e ka ba mengwaga ye senyane bogolo, gomme ga se nke a hwetša thuto. Kafao dithero tša gagwe di be di theilwe kudu godimo ga tlhago, “O lena moloko wa dinoga.” Le a bona, seo ke selo se sempeme a se bonego, gomme le sa go thelela bjalo, gomme o biditše bona baprista “dinoga.” O rile, “Lena moloko wa dinoga, ke mang a le sebiditšego go tšhaba go tloga go bogale bjo bo tlogo? Le se thome go re, ‘Re ne se, gomme re ba se.’ Modimo o a kgona ka matlapa a,” se ke seo a se bonego mo leribeng la noka, “go tsošetša godimo bana go Abraham. Gomme, gape, selepe,” se ke seo a se šomišitšego lešokeng, “se beilwe go modu wa mohlare. Gomme mohlare wo mongwe le wo mongwe woo o sa enywego kenya ye botse, o tumolelwa fase.” Yeo ke mehuta a e bešitšego, le go dira dikgong go tšwa go ona, le a bona. Eupša mehlare ye mebotse. . . O—o no dira dithero tša gagwe bjalo ka yeo.

165 Kafao, ka go se, ke nyaka go—go e bolela ka mokgwa wo. Re mo nakong ya bofelo, nako ya puno.

166 Bjale, ka go leeto la Abraham, o kopane le Modimo mo gohle ka dibopego tša go fapana, le go ya pele, yeo re kago kgona go e tšea le go e bontšha. Feela, re Peu ya Abraham, ge re le ka go Kriste. Gomme Isaka o be ka kgontha a le morwa wa gagwe—wa gagwe yo monnyane; o be a le morwa wa gagwe, ka thobalano. Eupša, ka semoyeng, Kriste o bile Peu ya Abraham, Peu ya gagwe ya segoši, tumelo ya gagwe.

167 Bjale re hwetša gore Peu ya gagwe ya segoši ke, e sepela leeto la go swana, ke gore, Monyalwa wa Kriste o sepela leeto la go swana leo Abraham a dirilego. Gomme seka sa mafelelo seo Abraham a se bonego, pele morwa wa tshepišo a etla, e bile ge Modimo a bonagaditšwe ka nameng ya motho, le Barongwa ba babedi ba tlile fase.

168 Jesu o rile, go Mokgethwa Luka, tema ya 17 gomme temana ya 30, gore, “Bjalo ka ge go bile matšatšing a Noage.” O boletše ka nako ya Noage. Gomme o rile, “Bjalo ka ge go bile matšatšing a Sodoma,” le a bona, go Tla ga Gagwe, “kafao go tla ba ka matšatšing ge Morwa wa motho a utollwa.” Bjale, ga se nke A re, “Morwa wa Modimo” a utollwa. “Morwa wa motho!”

169 Bjale, Jesu o tlile ka maina a mararo. Morwa wa motho, yoo e lego moprofeta; Morwa wa Modimo, yoo a ilego go kgabola lebaka la Kereke; morago Morwa wa Dafida. Eupša mo magareng ga Morwa wa Modimo le Morwa wa Dafida, go ya ka Lentšu la Gagwe Mong, le go ya ka Maleaki 4 le Mangwalo a mantši, O swanetše go bowa gape ka gare ga Kereke ya Gagwe, ka sebopego sa sebele, ka go batho, ka go . . . ka go batho, ka tsela ya go ba moprofeta. Le a bona?

170 Gomme šetšang se Monna yo a se dirilego ge A tlile fase go bona Abraham. Selo sa mathomo, O boditše Abraham leina la gagwe le fetotšwe, ka gore ga se A mmitša Abram, O mmitšwe Abraham. Gomme ge A dirile, gobaneng, re hwetša gore—gore O rile, “O kae mosadi wa gago, Sarah?” S-a-r-a-h; e sego S-a-r-r-a.

171 “Gobaneng,” o rile, “o ka tenteng ka morago ga Gago.”

172 O rile bjale, o be a le masomesenyane gomme Abraham a le lekgolo, gomme O rile, “Bjale ke ya go go etela go ya ka tshepišo, nako ya bophelo.”

173 Gomme Sarah ka gare, o Mo kwele, a theeditše ka leboti la tente, gomme o segile go yenamong. Gomme Morongwa, Monna a dutše fale, o rile, a hlatha moya wa gagwe ka morago, ka morago ga Gagwe, le go re, “Gobaneng Sarah a sega, go bolela ka dilo tše?”

174 Gabotse, ba bileditše Sarah pele, gomme o e latotše. O rile, “Eupša o e dirile.” O be a tšhogile.

175 Bjale Jesu o rile, feela pele ga go Tla ga Morwa wa Modimo, goba Morwa wa . . . go Tla la bobedi, gore lebaka le leo re phelago go kgabola . . .

176 O tla bjalo ka Morwa wa motho, moprofeta, ka gore seo se phethagatša Lengwalo. Moshe o rile, “Morena Modimo wa lena o tla tsoša godimo moprofeta wa go swana le nna.” Bohle re a tseba gore yoo e be e le Jesu. A ga re? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Kafao O be a swanetše go tla go ya ka Lengwalo, moprofeta. Ga

se nke a tsoge a ipitša ka Boyena Morwa wa Modimo; O ipiditše ka Boyena Morwa wa motho.

¹⁷⁷ Eupša bjale Yena ke, go kgabola lebaka la Kereke bjale, O bile Morwa wa Modimo. Ka go Mileniamo O tla ba Morwa wa Dafida, a dutše teroneng ya Dafida. Eupša magareng ga nako ye, re hwetša ntle ka Mangwalo, Ke wa go ikutolla ka Yenamong gape bjalo ka Morwa wa motho, moprofeta.

¹⁷⁸ Ka gore, Lentšu la Morena le tla go baprofeta feela, ga se nke le be go baithutamodimo. Ke baprofeta. Gomme Morena o re Ga a dire selo, ka go Lentšu la Gagwe la go se fetoge le sa tšo bolelelago mabapi, go fihla pele A bontšha baprofeta ba Gagwe. Gomme nako ya bofelo, ona mahuto a šupago ao Beibele ye e a hunetšego godimo, diphiri tša go menagana ga šupa tša tšohle tša Kriste, di swanetše go utollwa pele, gomme e ka kgona feela go tlišwa go moprofeta. Re be re lebeletše seo, go mengwaga, gomme re dumela gore Moya wa Gagwe o magareng ga rena bjale, re a hwetša kafao.

¹⁷⁹ Bjale šetšang ge Jesu a etla, šetšang seo A se dirilego go netefatša Yenamong go ba Mesia yola, Motlotšwa yo Motee yola. Letšatši le lengwe, ka morago ga ge A amogetše. . . Tate o be a tlile fase le go dula ka go Yena, ka sebopego sa leeba le etla fase go tšwa Legodimong, le re, “Yo ke Morwa moratwa wa Ka, Yoo Ke kgahlwago ke go dula ka go yena.”

¹⁸⁰ Ke ka lebaka leo A rile, “Nna le Tate wa Ka re Batee. Tate wa Ka o dula ka go Nna. Ga se Nna yo a dirago mediro; ke Tate wa Ka yo a dulago ka go Nna.”

¹⁸¹ Johane o rwele bohlatse, a bona Moya wola wa Modimo, bjalo ka leeba, o theoga. Lentšu go tšwa go Ona, le re, “Yo ke Morwa moratwa wa Ka ka go Yoo Ke kgahlwago ke go dula.” Le a bona, gomme O dutše ka go Yena.

¹⁸² Bjale šetšang ge bodiredi bja Gagwe bo thoma, O ile a swanela go diragatša Morwa wa motho bjale. Bjale šetšang seo A se dirilego. Go tlile monna godimo fale ka leina la Simone Petro. Leina la gagwe e be e le Simone nako yeo, moragorago a bitšwa Petro. Andrea o be a tsenela kopano ya Johane; gomme morago ge Jesu a etla, gomme Johane o Mo tsebišitše, o Mmone. Gomme Andrea o kgopetše ngwanabo, Simone, go tla go kopanong le yena.

¹⁸³ Gomme o be a boditšwe ke tatagobona, bjalo ka ge e boletše seo, “Go tla tla nako, pele Mesia wa kgonthe a ka tla, gore go tla ba le bomesia ba maaka ba bantši ba tšwelela godimo.” Ka mehla go ka tsela yeo. O rile, “Eupša , barwa, elelwang, Mesia wa kgonthe, le tla Mo tseba ka gore O tla ba go ya ka Lengwalo. O tla ba Moprofeta. Bjale, ga se re be le moprofeta e ka ba makgolo le makgolo le makgolo a mengwaga, ge e sa le Maleaki. Eupša go tla ba batho ba bantši ba dira ditleleimi, tšeo re tsebago di bile gona; go bile le Jesu a tšwelela godimo gomme a rwala ntle sehlopha,

le go ya pele. Eupša Mesia yo wa kgonthe o tla ba moprofeta.” Gomme Baheberere bohle ba rutwa go dumela seo baprofeta ba rego ke therešo.

184 [Ga go selo go theipi—Mor.] Thwi ka nako yeo motheadihlapi yola wa go se rutege, yoo re botšwago o be a se ne thuto ye lekanego go ngwala leina la gagwe mong, Beibele e re o be a le bobedi “wa go hloka tsebo le go se rutege,” o lemogile yoo go ba Morwa wa Modimo. O lemogile yoo go ba Mesia, ka gore go be go ne moprofeta. Go be go le yo Motee Yo a mmoditšego se leina la gagwe le bego le le, le go mmotša leina la tatagwe e be e le mang. Gona o tsebile yoo o swanetše go be a le moprofeta, ka gore Monna o be a sa mo tsebe. Gomme o ile a fiwa dikgonyo tša Mmušo.

185 Gomme re hwetša go be go le ba bangwe ba eme fale ba theeditše seo, gomme yo motee a bitšwa Filipi, yo a bego a . . . a bego a ne dithuto tša Beibele le mogwera, leina la gagwe ke Nathaniele, a lebeletše Mesia. Kafao o kitima go rarela thaba, e ka ba leeto la letšatši, le go bowa morago. Gomme o hwetša Nathaniele yo godimo fale ka tlase ga mo—mo mohlare wa mogo, a rapela. Gomme a re, “Etle, bona Yo re mo hweditšego, Jesu wa Nasaretha morwa wa Josefa.” Kafao Nathaniele a le . . . goba Filipi goba . . .

186 Nathaniele, a ke re, a le monna wa go loka, o rile, “Bjale, a selo se sebotse se rilego se ka kgona go tšwa Nasaretha?”

O rile, “Gabotse,” o rile, “e no tla o bone.”

187 Bjale, yeo ke keletšo ye kaone. Etle, iponele ka bowena. Se dule gae gomme wa swaswalatša. Etle, hwetša ntle. “Puruputšang Mangwalo, ka go wona le nagana le ne Bophelo bjo Bosafelego.” Jesu o rile, “Ke ona A pakago ka Nna.”

188 Kafao mo tseleng go bowa, ga go belatše, ba bile le polelo ye nnyane. O mmoditše, o rile, “O tseba motheadihlapi yola wa kgale yo a sa kgonego go saena thekethe yela go tšona dihlapi o di hweditšego letšatši lela? O mmoditše. O a tseba tatagwe o be a le godimo fale ka kerekeng, leina la gagwe e be e le Jona. O a elelwa? Kafao, O—O—O mmoditše o be a le mang.”

“Oo, ke tla swanela go bona seo.”

189 Kafao ge a sepeletše godimo, gomme mohlomongwe o be a le ka go mothalo wa thapelo, fao Jesu a bego a le. Ga ke tsebe. O be a sepeletše godimo ka Bagoneng bja Jesu. Jesu o mo lebeletše, gomme a re, “Bonang Moisraele, yoo ka go yena go se nago bofora!”

190 Bjale, sa mathomo, o re, “O tsebile bjang o be a le Moisraele? Gabotse, ka gore o be a apere?” Aowa, aowa.

191 Bohle Babohlabela ba apara diaparo tšela. Ba apara go swana. Gomme o rile, “Moisraele.”

192 Gomme O rile, “Ga go bofora!” A ka no be a be a le moradia goba se sengwe, gona o be a tla be a senotšwe. O rile, “Yo ka go yena go se nago bofora!”

193 Gomme kafao seo se bile mokgwa wa go ntšha setatšhe ka ntle ga Nathaniele, kafao o rile, “Rabi, a O ntsebile neng? Gobaneng, ga—ga—ga ke hwetše se. A O ntsebile neng? Ga senke ka kopana le Wena. Ke no be ke tlišitšwe godimo fa ke Filipi. A O e tsebile neng?”

194 O rile, “Pele o le ka tlase ga mohlare wa mogo, ge o be o le fale o rapela, Ke go bone.” Ya. Le a bona?

195 O rile, “Rabi, Wena o Morwa wa Modimo. Ke Wena Kgoši ya Israele.”

196 Jesu o rile, “Ka gore ke go boditše se, o dumetše? Gona o tla bona tše kgolo go feta se.”

197 Bjale, go be go ne bao ba emego fale. Bjale a nke ke le fe tshebotšo ye nnyane. Go be go ne ba ba emego fale, borabi le baprista, gomme ba rile, “Monna yo o dira dilo ka Beletsebubu.”

198 Gomme Jesu o retologile gomme o rile, “Ke tla le swarela go seo,” gobane poelano e be e sešo ya dirwa, “eupša letšatši le lengwe Moya wo Mokgethwa o tla tla le go dira selo sa go swana,” O rile, “gomme go bolela lentšu le tee kgahlanong le Wona, o ka se tsoge le neng wa lebalelwa go lefase le goba go lefase le le tlogo.”

Go mosadi kua sedibeng, Basamaria.

199 Bjale, go bile merafo ye meraro ya batho mo lefaseng. Re ka no ba babaso, ba batsotso, ba sorolwana, e ka ba eng re lego, eupša re tšwa go madi a matee. Gomme go e merafo ye meraro, yeo e tšwago go Hama, Seme, le batho ba Jafete; gomme bao ke Mojuda, Montle, le Mosamaria, seripa Mojuda le Montle.

200 Bjale, rena Bantle, Maanglo-Saxon, re be re le bahetene, re rapela medimo ya go betlwa. Re be re se ra letela Mesia.

201 Kafao ge Jesu a bonagatša Boyena bjalo ka Morwa wa motho. . . Bjale theeletšang bokgauswi, gomme ke tla tswalela. Ge Jesu a tlile, O be a tlamegile go emela seo moprofa a rilego O tla ba, kafao fale pele ga Israele O ikemetše Yenamong, pele ga Petro le Nathaniele le bale fale, bjalo ka Morwa wa motho.

202 Bjale O bile le tlhokego go feta ka Samaria. Gomme O ya godimo ka Samaria, gomme fale O hweditše mosadi a dutše kua sedibeng. Re tseba kanegelo, gomme bjalo ge a, ba boletše mmogo. O tlile go ga meetse. O rile, “Nlišetše seno.”

203 Gomme o rile, “Bjale, go ne kgethologanyo fa, re ka se kgone go ba le se. Gomme ke nna mosadi wa Mosamaria, gomme Wena o Mojuda. Ga re ne. . .”

204 O rile, “Eupša ge o ka be o tsebile Yo o bolelago le yena, o be o tla Nkgopela seno.”

205 O rile, “Gabotse, sediba se a iša, O ya go ga ka eng?”

206 Gomme poledišano e ile pele go fihla A kgwatha moya wa gagwe. Gomme ge A kgwathile moya wa gagwe, O hweditše seo bothata bja gagwe e bego e le. Ke ba bakae ba tsebago seo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Bjale ke ba bakae setlaboswana ba tsebago seo ke therešo? [“Amene.”] Yeo ke nnete, yeo e bile therešo.

Gomme O rileng? “Eya o tšee monna wa gago gomme le tle fa.”

O rile, “Ga ke ne monna.”

207 Gomme O rile, “Wena o boletše gabotse. Gobane o bile le banna ba bahlano, gomme yo o dulago le yena bjale ga se monna wa gago.” O retologile.

208 Bjale, o be a se bjalo ka bona baprista, ba rile, “O ne diabololo. Ke mmolelamahlatsepele goba se sengwe.”

209 O retologile, gomme a re, “Mohlomphegi, ke a lemoga gore O moprofeta. Bjale, ga se re be le yo motee go makgolo a mane a mengwaga. Kereke ga se e tlwaele selo se bjalo ka se. Eupša re a lemoga, ke a lemoga gore O moprofeta. Bjale, ke a tseba gore re letile Mesia. Gomme ge Mesia a etla, seo ke selo seo A tlogo se dira.”

210 Bjale Beibele e rile, “O a swana maabane, lehono, le go ya go ile.” Ge sela e be e le seka sa go tlotšwa sa Mesia morago fale, go Mosamaria le go Mojuda . . . Bjale, ga se nke sa dirwa pele ga Bantle. Ga go felo ka Beibeleng Jesu a kile a se dira pele ga Bantle. Ba bile le dikete tše nne ba letetše Mesia; re bile le dikete tše pedi tša mengwaga, le go katišwa ga bona, gape, go letela Mesia.

211 Bjale, ge sela e bile boitsebišo bja Gagwe feela pele letšatši la bona le fetšwa, e swanetše go ba boitsebišo bja rena, ka gore O tshepišitše Morwa wa motho o tla ikutolla ka Boyena gape mo letšatšing leo lefase le bago bjalo ka Sodoma gape. Gomme mang le mang o a tseba re fao. Le a bona?

212 Bjale, ke dumela gore Jesu Kriste o boloka Lentšu le lengwe le le lengwe. Lengwalo lohle le šušumeditšwe. Ga ke dumele gore re ne le tee la go loka, gomme re tla le ahlolelwa, ge re oketša lentšu le tee go Lona goba ra tloša Lentšu le tee go tloga go Lona. Kutollo 22 e bolela bjalo. Ke a dumela O a swana maabane, lehono, le go ya go ile.

213 Ka kgonthe ke hlomphe Malutheran go go ema ga bona mo letšatšing la bona, Mamethodist ka go go hlweka mo letšatšing la bona, le Mapentecostal go go ema ga bona mo letšatšing la bona, eupša re phela mo letšatšing le lengwe. Re phela ge go bile le lehlaka, lenono, mooko, e nyakile go swana le Korong, eupša Korong e ka gare ga mooko. Mooko o no ba o thekgile Korong, go thibela letšatši la go fiša go E tšhumeng. Gomme bjale kereke ya leina e gogela kgole go tloga go Yona, kafao E ka kgona go

dula mo Bogoneng bja Morwa, go butšwa. Kafa o re ka—re ka gare. . . Go ka se be le mokgatlo o tsogelago godimo. Bjo ke bofelo bja ona. Re bile le, ka mehla e ka ba mengwaga ye meraro, ge molaetša o thoma, ba o kगतlofatša.

214 Wo o sa ya pele go e ka ba mengwaga ye masomepedi, gomme ga go mokgatlo. O ka se ke. Re ka go nako ya Korong, nako ya puno. Ke kgona go kwa go hlakana go gogolo go etla. Re ya Gae letšatši le lengwe. “O a swana maabane, le go ya go ile.”

215 Bjale, ga se nna Yena, eupša ke nna mohlanka wa Gagwe. Ga ke dumele gore o bea diatla godimo ga batho gomme wa ba fa dimpho. “Dimpho le dipitšo di ka ntle ga tshokologo.” Ba kgethetšwepele, ke Modimo, go kopana le lebaka le nako ya lebaka leo. Moithuti mang kapa mang wa Beibele o tseba seo ke therešo. Moshe o belegwe feela mo nakong. Jeremia, mo nakong, bohle ka moka ga bona. Johane Mokolobetši, mo nakong. Jesu o bile mo nakong. Gomme re mo nakong. Se ke seo se swanetšego go direga.

216 Bjale, ke tleleima gore O a phela lehono, le Moya wa Gagwe. Ka morago ga mabaka a kereke, re ka go lebaka la kereke ya Laodikia, pitšo ya mafelelo, gomme ye mpempe go tšona tšohle, ka gore O ile a rakelwa ntle ga kereke. Ellelwang, Morwa wa motho, gomme O raketšwe ntle ga kereke; e sego mokgatlo ka ntle ga mokgatlo, eupša Motho ka ntle ga mokgatlo. Le a bona? Ga go ye nngwe ya mabaka ale a kereke a bilego le seo, feela Laodikia. Ge le le ba semoya, le tla kwešiša.

217 Tatawešu wa Legodimong, bjale ke pakile ka therešo ka Wena. Bjale ge se e le therešo, seo ke tsebago ke yona, Morena, ke e dumela therešo, O paka gore ke boletše Therešo. Ka Leina la Jesu Kriste. Amene.

218 Ke ya go kgopela se sengwe, feela sebakanyana. Ke be ke sa ye go ba le go hlatha mo go itšego mo mothalong, ka gore ke naganne lena bohle le no bile ka go bodireding bja ka. Eupša go batho bao ba lego fa, a nke ba bangwe ba lena batho ntle fale le ye go rapela, gomme a nke le dumelele yo mongwe mo mothalong, goba se sengwe. Gomme bjale ge Jesu Kriste a ka tšea motho yo. E ka se šome ntle le lena. Ke lena le e dirago.

219 Bjale, theeletšang, mosadi o kgwathile kobo ya Gagwe, letšatši le lengwe, gomme O retologile go dikologa, o rile, “Ke mang a Nkgwathilego?”

220 Bohle ba rile, “Gobaneng, O bonala eke. . .” Goba, Petro o rile, “Gobaneng, lešaba ka moka le a Go kgwatha.”

221 O rile, “Eupša ke lemogile gore ke bile go fokola, goba bokwala bo tlogile go tšwa go Nna.” *Bokwala* ke “maatla.” Gomme o rile, “Ke lemogile gore ke bile—ke bile go fokola.”

222 Gomme kafa o lebeletše go dikologa, godimo ga mosadi, go fihla A mo hwetša, gomme a mmotša ka taba ya gagwe ya madi.

Gomme gore yena . . . O rile, “Tumelo ya gago e go phološitše.” Go lokile.

223 Bjale, O a swana maabane, lehono, le go ya go ile. Gomme Testamente ye Mpsha, Puku ya Bahebere, e boletše gore, “Gonabjale Ke Moprista Mogolo a dira poelano go lena, yo a kgonago go kgwathwa ke maikutlo a mabofokodi a lena.”

Bjale, fa, a ke—a ke yo mongwe wa balwetši fa? Etlā.

224 Bjale, go batheeletši. Ga ke dire se go bonwa, bagwera. Bjale tlogelang go nagana seo. Elelwang, ke hwetša menagano ya lena. Ke ba bakae ba tsebago seo ke therešo, gomme ba e bone? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

225 Mosadi šo yoo ke—ke sa nkago ka mmona. Ga ke tsebe selo se tee ka ga mosadi. Mohlomongwe re belegwe dimaele go arogana, le mengwaga go arogana, gomme šefa re eme fa bošegong bjo. Re basetsebane rena seng. Ga ke go tsebe. Bjale, ga ke na kakanyo. Fa, fa go—fa go Mokgethwa Johane 4 gape, mo—mo monna o kopana le mosadi. Bjale, Ga se nna Jesu le yena ga se yena mosadi yola. Eupša fa e no ba go swana. Gomme O rile, “Mediro ye Ke e dirago le lena le tla e dira.” Bjale, ga ke tsebe. Go tšea tumelo ya mosadi yo go e dira. Ga ke tsebe selo ka ga gagwe. Eupša bjale ge e ba ke boletše seo e lego therešo, gona Modimo o tlamegile go dira . . . bolela se se lokile. Bjale, ke sa go tsebe, ge Modimo wa Legodimo . . .

226 Gomme ke boletše Therešo. A o dumela gore seo ke se boletšego ka sela ke Therešo? O amogela seo go ba therešo? [Kgaetšedi o re, “Ke a e dumela.”—Mor.] O dumela seo? Ke be nka se eme fa pele ga Beibele ye Kgethwa ye gomme ka leka go lahletša yo mongwe, monna wa mengwaga ya ka, gomme ka tseba ke swanetše go kopana le Modimo ka kua ka Setulong sa Kahlolo. Re swanetše go ema fale, letšatši le lengwe. Re tseba seo.

227 Bjale ge Modimo a ka utolla, go nna, se sengwe ka bophelong bja gago, seo o tsebago gore ga ke tsebe selo ka ga sona, ka gore ga ke go tsebe. Ge e ba e ka ba eng, e tla swanela go ba se sengwe ka bophelong bja gago. Nka se tsebe selo ka sona. E tla swanela go be e etšwa go Maatla a ka godimo ga tlhago. Gomme gona e tla tšwa go wena, seo o naganago Maatla a bile.

228 Bjale go lena ba bosetlaboswana. Bjale ke swara seatla sa ka. Bjale, ka kgopelo se se sepele go dikologa thwi bjale, ka gore, le a bona, le yo mongwe le yo mongwe moya. Ge ke retologa, le no kwa e ke kgo—kgo kgogedi go tšwa felotsoko. Le a bona, ke lena—ke lena batho gomme le ne meboya. Gomme ke lena moya. Ge e ba le se ona, gona le hwile. Kafao le no hlomphe, feela sebakanyana.

229 Gomme lena banna fa, rapelang. Ke be ke se ka letela se, ga se nke ke tlele se bošegong bjo, le gannyane. Ke tlile feela go rapelela balwetši. Eupša bao ke bosetlaboswana.

230 Bjale, a le dumela seo? Ge Morena a ka mpotša seo bothata bja gago e lego, goba seo o lego fa ka sona, se sengwe o se dirilego goba o bego o swanetše go be o se dirile, goba—goba se sengwe gape, gona o tla dumela? Go lokile, ke leka go kgwatha moya wa gago, o a bona. Se ke seo ke lekago go se dira. Bjalo ka ge A dirile mosadi mo sedibeng, O boletše le yena nthatana gannyane, o a bona, O be a kgopela meetse. Gomme ke seo ke lekago go se dira, ke go hwetša monagano wa gago, e se go bala monagano wa gago; eupša go leka bjalo ka ge A dirile, go bona dikgopolo tša gago.

231 O fa ka bothata bja mogodu. O na le bothata bja mogodu. Yeo ke nnete. Phagamiša seatla sa gago ge e le therešo. O a dumela bjale? E sego seo feela, eupša o swerwe ke tlala ya se sengwe gape. O nyaka kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa. Šikinya seatla sa gago ge seo e le therešo. O a bona? Ke bone Seetša sela se sepelela fase godimo ga gagwe, gomme se boela morago, o a bona. Eya gomme o amogele Moya wo Mokgethwa, ka Leina la Jesu Kriste, karabo.

232 O a dumela bjale, yo setlaboswana? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Bjale o re . . .

233 Bjale fa, o a bona, ge tlotšo yela gatee e thoma go thoma, gona šefa E a ya. O a bona, feela ka bjako ge mosadi a eme, šo fale, o thwi bjale . . . O lemoga go ne Se sengwe go mo dikologa.

234 Ke ba bakae be kilego ba bona seswantšho sa Pilara ya Mollo yela, Seetša sela fale? Kua Washington D.C. Le a bona? Bjale ke duma . . . Ke sekgao se sengwe, go swana. Ke lebeletše thwi go Yona. Šele E lekeletše thwi fa kgauswi le mosadi. Ke lebeletše thwi go Yona.

235 Bjale, ke mosetsebje moka go mosadi yo. Ga ke mo tsebe. Gomme ke gononwa ka kudu ge e ba o a ntseba, feela ka go no ba ntle ka kopanong. Ke ka moka. Eupša ge Modimo a ka kgona go mpotša se sengwe ka ga gago, goba se sengwe bjalo ka feela lebaka la go feta, o ka ntumela go ba moprofeša wa Gagwe, mohlanka wa Gagwe? O tla dumela seo ka pelo ya gago yohle? Gabotse, a nke A e fe. Wena o, o lebane le karo, gomme karo yeo e mabapi le seatla sa gago. Ga go mafelo go ona, eupša ke seemo sa mogalatšhika seatleng sa gago. Seo se hlotšwe ke kotsi, gomme o swanetše go dirwa karo. O a dumela, gomme o ka se swanele go dirwa karo, ge feela o ka dumela ka pelo ya gago yohle! E tla, bjale. O dumela tshepišo ya Gagwe? [Kgaetšedi o re, “Ee, mohlomphegi.”—Mor.] Ya.

236 E no ba le tumelo bjale. E no se kamake. E no dumela. Bjale, fa, dumelela mosadi yo motee gape, ka gore mosadi yo o ka seemong sa tšhoganetšo. O bona morithi wola wo moso? Ke ba bakae ka kilego ba bona seswantšho se tšerwe sa morithi wo moso wa lehu? O lekeletše godimo ga mosadi gonabjale. Ge Modimo a ka se mo thuše, a ka se phele. O na le thurugo.

[Kgaetšedi o re, “Ee!”—Mor.] Gomme thurugo e ka bjokong. [“Ee.”] Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.

237 Morategi Modimo, ge O le gona kgauswi kudu bjale, o tsebago dilo tše tšohle, ke a rapela, Morategi Modimo, gore O tla fodiša kgaetšedi wa rena. A nke a phele, Tate, go letago la Gago. Ke kgopela ka Leina la Jesu Kriste. Amene.

238 Go bjang? O motho yo maatla yo mobose. Ge mme a ka be a phedile, o be a tla be a ka ba bogolo bja gago, ke a kgolwa. O Letagong, bošegong bjo. Ka mehla o be a tla nthapelela ge ke eya kopanong. Ke rile go Morena . . . [Kgaetšedi o re, “Ke masomeseswai tlhano.”—Mor.] Mohumagadi? [“Ke masomeseswai tlhano.”] Masomeseswai tlhano bokgale. Pelo ya gago e šegofale, kgaetšedi.

239 Bjale, ke mosetsebje moka go wena, ke a kgolwa. Re mengwaga go fapana mo mengwageng ya rena. Gomme ga ke go tsebe. Ga se nke ka go go bona. Re no ba batho ba babedi ba kopane fa lefaseng, eupša o Mokriste. O modumedi. Ka gore, lebaka ke tsebago seo, ke maikutlo a moya wa gago. Wena, o nkamogetše, o a bona. Gomme ke e dumele go ba Moya wo Mokgethwa, ka gore e fa mediro le ditiro tša Moya wo Mokgethwa. O a bona? Gomme ke a tseba Ke Yena. Ke a tseba selo se re bolelago ka sona ke therešo. Bjale, ke a tseba ke therešo.

240 Bjale, ga ke tsebe seo e tla bago phošo. Eupša ge Morena Jesu a ka nkutollela seo se tla bago phošo ka wena, o tla . . . o tla tseba ge e ba e bile nepo goba aowa, goba go mpotša se sengwe seo o se dirilego, goba o bego o se wa swanela go be o se dirile. O tla dumela e bile Morena Jesu wa go swana, Modimo wa go swana a kgonnego go botša Filipi fao a bilego gona, a botša Simone leina la gagwe e be e le mang? O a Mo dumela go ba yo Motee wa go swana?

241 Bothata bja gago ke bothata bja teng. [Kgaetšedi o re, “Tlwa.”—Mor.] Seo ke tlwa. A ga se nnete? [“Ee, mohlomphegi.”] O a ntumela bjale go ba moprofeta wa Gagwe? Leina la gago o Mdi. Bayer, Mdi. Bayer; Bayer, bjalo ka asperini ya Bayer. Yeo ke nnete. O fodile. Eya pele, Jesu Kriste o go dira o welwe ke maruru. Modimo a go šegofatša.

242 O dumela ka pelo ya gago yohle. . . Bjale ge o ka no ba le tumelo, o se dikadike!

243 Bjale, ga o fa ka kgonthe sebakeng sa wenamong. O fa sebakeng sa yo mongwe gape. Ke monna, gomme ga a fa, ngwanešu. Ngwanešu yoo o lefelong la bafokolamonagano. Tšea sakatuku sela o se swerego ka seatleng sa gago, ge Moya o sa le go wena, se romele go yena. Se bee godimo ga gagwe, o se dikadike, o tla tšwa ntle ka go lefelo le go welwa ke maruru. O a e dumela? Modimo a go šegofatše.

244 O bolela gore, “O rile, ‘Morongwa, mo letšatšing la bofelo fale, O bile le mokokotlo wa Gagwe o furaletše.’ Gabotse, o a lebelela.”

245 Nka se lebelele mosadi yo. Ke furaleta mokokotlo wa ka. Bjale, mohumagadi, yo mongwe ke molwetši, o kgona go nkwa, e re “ee.” [Kgaetšedi o re, “Ee.”—Mor.] Ge Morena Jesu a ka nkutollela seo bothata bja gago e lego, ge ke lebeletše ka tsela ye, o tla tseba ge e ba ke therešo goba aowa. A yeo ke nnete? O a dumela gona ke go phethagatša se Jesu a se rilego, “Se tla dirwa mo matšatšing a mafelelo, bjalo ka ge go bile matšatšing a Sodoma”? A o tla e dumela? O na le tšhašarakano ya sehumagadi, bothata bja sesadi. Dumela ka pelo ya gago yohle bjale, e tla go tlogela gomme o ka kgona go ya gae le go welwa ke maruru. Modimo a go šegofatše.

“Ge o ka kgona go dumela!”

246 A o dumela Modimo o tla fodiša bothata bjoo bja pelo? Gabotse, e no tšwelapele o sepela, o re, “Ke a Go leboga, Morena!” Dumela!

247 Emela godimo mosong, go thata go kgona go šutha. Atheraithisi ke selo se sempe, eupša Jesu Kriste ke Mofodiši wa atheraithisi. O dumela seo? O gatile go sekama go ntotolwana, ka mathoko, o theogela fase. Ke go bona o dira seo. O ka se sa swanela go dira seo gape, ge o ka dumela. O dumela gore ke rometšwe go morero wo? [Kgaetšedi o re, “Ke a dira.”—Mor.] Gona, ka Leina la Jesu Kriste, a nke e mo tlogele. Amene.

248 O ne bothata bja mogodu. O dumela Modimo o tla go dira o ye gae, o je selalelo sa gago, o ikwe gabotse ka yona? Eya pele tseleng ya gago, eja selalelo sa gago, dumela gomme o tla ikwa gabotse.

249 O ne bofokodi bo tla godimo ga gago, yeo ke nnete, ka gore pelo ya gago e gampe. Yeo ke nnete. Ga o sa ne yona gape bjale. Sepela, e dumele.

250 Go ka reng ge nka se bolele lentšu le tee go wena, gomme ke no bea diatla godimo ga gago, a o tla ntumela, le gona, gore o tla welwa ke maruru? E tla fa.

251 Morategi Tate wa Legodimong, ke a rapela gore O tla fodiša mosadi le go mo dira a welwe ke maruru, ka Leina la Jesu Kriste. Amene.

252 Ke ba bakae batho fa ba dumelago, ke ba bakae ba lena bosetlaboswana, bohle lena batho?

253 E nnong naganang, gomme go thata go bona batho ba etla bjale. E nnong elelwang, pono e tee e hloletše Morena Jesu go fokola. Ke ba bakae ba tsebago seo? Mosadi o tee o Mo kgwathile. Daniele o bone pono gomme a tshwenyega kgopolong ya gagwe, hlogo ya gagwe, matšatši a mmalwa. Ke ba bakae ba tsebago seo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Le a bona? Go lokile.

254 Bjale ke ba bakae ba lena batho ba dumelago seo, gore se ke Moya wo Mokgethwa? A le e dumela ka tša lena tšohle. . . E sego nna, bjale. Moya wo Mokgethwa! Bjale fa go banna ba dutše fa bao ba dumelago seo, le bona.

255 Bjale ba bangwe, bjale batho ba bangwe ba bantši bao ba nago le dikarata tša go rapelelwa, ke nyaka yo mongwe le yo mongwe yo a yago go ba ka go mothalo wo wa thapelo, emelelang godimo ka maoto a lena, feela sebakanyana.

256 Lebelelang, ke nyaka go le botšiša potšišo ye bohlokwa. A le ipoletše tšohle dibe tša lena tšeo di lego ntshe? Le a dumela? A le ipoletše, gomme le—le dumela gore le ya go fodišwa? Le ipoletše dibe tša lena tšohle le go lokiša diphošo tšohle? Phagamišang diatla tša lena, ge le dirile, pele ga Modimo, le dumela seo.

257 Gomme bjale ka diatla tša lena godimo, le lena, a le dumela go tšea Moya wo Mokgethwa, gomme wo ke Moya wo Mokgethwa woo o no hlatsetšago Yenamong magareng ga lena? Le dumela seo ka pelo tša lena tšohle? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Le a dira? Gona yo mongwe le yo mongwe wa lena a ka kgona go fodišwa.

258 Bjale a le ne tumelo le boitshepo go badiredi ba ba dutšego fa? A le a ba dumela bona banna, gape? Go ka reng re le rapelelang, yo mongwe le yo mongwe, gomme gona go le dumelela go tla go feta le go bea diatla godimo ga lena.

259 Se se ntira ke fele maatla. Seo se no ya pele ka mokgwa woo, e no—e no nkhwetša.

260 Gomme ke—ke ya Afrika Borwa morago ga se. Go, oo, nna, le a tšeba ka fao go lego tlase fale fao o sa kgonego le go bolela le batho. Gomme go tla ba le. . . Re letetše bonnyane dikete tše makgolo tharo, kopano e tee ka monwana.

261 Kafao le no dumela! Le fa ka Amerika, le E bone ka gare le ka ntle.

262 Morategi Modimo, batho ba ba a hloka. Gomme ga ke tsebe se sengwe gape seo O ka kgonago go se dira, Tate, go netefatša go bona ka Lentšu la Gago, gore O Modimo yo a sa fetogego. Ke a dumela gore re bone dilo tše dikgolo tše ntši kudu, Morena, le go ja go tšwa tafoleng ya Gago, ka bothakga bjo bokaalo, tše di makatšago Dijo tša Bokagosafelego tša Bophelo, go fihla re e ba. . . le go ba ba go E tlwaela kudu. E—e ba selo sa mehleng. Ga re, ga re E batamele gabotse, Morena, ge re bona. Le nna ke nagana ka bonna ke eme fa, ke swanetše go ba matolong a ka, go tseba gore thwi fa wona Moya wola o Mo tsošeditšego godimo go tšwa bahung o eme thwi fa. Moya o bile godimo ga Gagwe ge A be a phela fa lefaseng, o thwi fa bjale. Gomme rena, badiradibe ba go šokiša ba go se be le maswanedi, ka mogau le kgaogelo ya Gagwe, O rekile maphelo a rena. Gomme fa re mo, lehono, re tšwetša pele modiro wa Gagwe, bjalo ka ge A boletše gore re tla tšwetša pele modiro wa Gagwe. “Mediro ye ke e dirago le lena le

tla e dira.” Go tshepišeng dilo tše le go di netefatša, fa go lefase le! Morena, ke A go leboga ka maatla, gore ke kgona go balwa karolo ya batho ba Gago, mo letšatšing le la bofelo.

²⁶³ Morategi Modimo, batho ba ba eme. Ba a lwala, Tate. Ga ke na tsela ya go ba fodiša. Gomme le Wena ga o nayo bjale, O šetše o ba fodišitše. O gobaditšwe bakeng sa dikarogo tša rena, ka megogoma ya Gago re fodišitšwe. Kafao, Tate, ke a rapela gore yo mongwe le yo mongwe wa bona a feta go kgabola fa, ge re eya go ba rapelela, gore ba tla tla bjalo ka ge ba be ba sepela ka tlase ga sefapano. Ka gore ba a tseba, ntle le morithi wa pelaelo, Moya wo Mokgethwa o hlatseditšwego o fa mo sefaleng. Kriste wa Modimo o thwi ka kopanong. Lebalela sebe se sengwe le se sengwe. Tloša kgole go sedumele go gongwe le go gongwe. Gomme a nke yo mongwe le yo mongwe wa bona a fodišwe bjalo ge ba feta go kgabola mothalo. Ka Leina la Jesu Kriste, re a e kgopela. Amene.

²⁶⁴ [Ngwanešu o re, “Ngwanešu Branham, ge re ka kgona go ba le yo mongwe le yo mongwe a dule, le go tšea karolo ye nngwe gatee gatee, ka tsela yeo gona ba ka se kgobokane.”—Mor.] Ya. Go lokile.

²⁶⁵ Bjale ke nyaka go botšiša se sengwe. A le tla, banešu ba ka, ema fa le nna?

²⁶⁶ Le a bona, fa go selo se tee ka yona. Baebangedi ba bantši ba ya ka gare ga toropokgolo, gomme ba dira go rapelela balwetši gohle, le tšohle bontši bja yona. Gomme ge phuthego, ge e tšwile, ba—ba—ba batho ba agilwe feela go dikologa moebangedi, le a bona. Ga go bjalo, batho. Banna ba, ke a belaela e ka ba mang mo lebakeng le . . . Ke a e tseba, go ne bontši bja go ekiša, eupša nka se bolele seo ke bego ke eya go se bolele. Eupša banna ba ba ka no se dire seo, yeo ke therešo, gomme ruri ke e belaela kudu.

²⁶⁷ Eupša ba no ba ka ge ba hlomamišitšwe ke Modimo, go bea diatla go balwetši, bjalo ka nna goba e ka ba mang gape. Modimo o no ba kudu go araba thapelo ya bona, bjalo ka ge A ka ba go thapelo ye itšego yeo e lego gona. Jesu o laetše, “Dika tše,” ga se a re di tla latela William Branham, Oral Roberts, go ya pele, “di tla latela bona ba dumelago.” Gomme banna ba ba tletše ka Moya wa Modimo. Ke batho ba ba kolobeditšwego, ka Moya wo Mokgethwa wa go swana. Moya wola o be o le fa o dira modiro wola feela lebakanyana la go feta, O sa le fa. O godimo ga yo mongwe le yo mongwe wa banna ba, le a bona, gomme bohle ba tletše ka Wona. Kafao ke ya go ba kgopela go dira mothalo wa go menagana gabedi mabapi fa, ka mathoko a moraladi wo fa, ge ba ka kgona, kafao gore ba kgone go bea diatla tša bona godimo ga balwetši, le bona, ge ba feta go kgabola.

²⁶⁸ Gomme ba nyaka bao ba nago le dikarata tša go rapelelwa go ema, dikarata tša go rapelelwa feela, go ema ntle ka mokgobaneng. Gomme ka moka ga lena batho, feela metsotso

e se mekae bjale. Emang, ka go karolo ye nngwe le ye nngwe, e no emang thwi ntle ka go mpogošo ya lena ya karolo ya lena. Emang ntle, go karolo ya lena, gomme ba tla no le bitša. Ge o bona mothalo wo godimo fa o felela, a nke mothalo *wo* o sepele thwi ka go wona. Ge mothalo *wo* o felela, a nke *wo* o sepele ka go wona.

269 Gomme ge le etla kgauswi bjale, elelwang, o tla no ba o tšea go sepela ntle le ge e ba o a dumela. Ke ba bakae ba lena ba tsebago, o no ikwela ka pelong ya gago, gore o rapetše go kgabola mabapi le se, gomme o ye go fola ka bjako ge o se no feta go kgabola mothalo wo? Phagamiša seatla sa gago, o re, “Ke a e amogela, Kriste, gonabjale, feela ka gore O laetše dilo tše.”

270 Bjale ke rapelela yo mongwe le yo mongwe wa lena. Re ya go rapela. Ke ya go kgopela Kgaetšedi Rose goba e ka ba mang a lego go okene godimo fale, Kgaetšedi Rose, a ka kgopelo o ka letša, *Ngaka Ye Kgolo Bjale E Kgauswi*, go rena. Gomme a nke batho, bohle batho ba bangwe, ba be thapelong. Gomme bjalo ge ba feta go kgabola mothalo wa thapelo wo, ke a dumela yo mongwe le yo mongwe o ya go fodišwa. Modimo a le šegofatše. Ka moka ga lena bjale išang dihlogo tša lena fase, gomme le rapelele ba bangwe.

271 E bang ba go hlokofala ka kgonthe. Le a bona, ke ka fao moreri yola yo monnyane wa Mobaptist a hweditšego Moya wo Mokgethwa, bošego bjo bongwe. O be a nagana ka yona, a dutše feela mola, a hlokošetše ka kgonthe, gomme Wa wela godimo ga sehlopha sa bona ka moka. O swanetše go hlokofala le Modimo.

272 Bjale O netefaditše O fa le lena. O fa. Bjale ge yo mongwe a go botša gore ye e no ba sehlopha sa go thantshelwa, le tseba bokaone bjale, a ga le dire, lena bosetlaboswana? O itlhatseditše ka Boyena, ke Yena. Gomme ga go yo mongwe gape a ka dirago sela. Se ga se sa ke sa dirwa ge e sa le matsatšing a baapostola. E no ba bjale e boile morago go kereke, ka ge go tshepišitšwe. Morena a le šegofatše bjale.

273 Bjale, lena batho, bjalo ge le feta go kgabola mothalo wo, etlang, le rapela. Yo mongwe le yo mongwe bjale, “Nga—nga Ngaka ye kgolo bjale e kgauswi, Jesu wa kwelobohloko.” Bjale ge le etla, etlang ka dihlogo tša lena fase, ka tlhompohkgolo. Fetang kgauswi. Banna ba ba bea diatla go lena, le tla fola. [Ga go selo go theipi—Mor.]

...-ebose go seraf...

...?...Go lokile. Gosasa bošego...?...

274 [Ga go selo go theipi—Mor.]...?...selo. Eupša, feela selo se bonolo sa go obamela seo Modimo a rilego dira. Ke e bone e direga makga a mantši kudu. Le a bona, Lengwalo ebile ga se le re laele go rapelela batho, Le no re, “Beang diatla go balwetši, ba tla welwa ke maruru.”

275 E se kgale, oo, ke. . . Ga ke re e se kgale. Taba e be e le ka mogopolong wa ka bjale. Go bile e ka ba mengwaga ye meraro goba ye mene ya go feta, goba bontši. Re be re le thwi fa ka California. Basadi ba babedi ba tlile kgauswi fale, yo mongwe wa bona o bile le se—se—se sešo mo sefahlegong sa gagwe, gomme yola yo mongwe o bile le bothata bja mogodu. Gomme ba e dumetše feela bjalo. Ke beile diatla godimo ga bona, gomme ka re, “Bjale, ke dira se ka Leina la Morena Jesu.”

276 E bile e ka ba kgwedi moragorago. Mohumagadi yola o be a leka go ja, ka bothata bjola bja mogodu, o be a no se kgone go e dira. Moso wo mongwe, “maikutlo a go fola mmakgonthe a ile godimo” ga gagwe, yena o rile, gomme o ile go ja. Gomme o kitimetše fase go botša moagišani wa gagwe, gomme moagišani o be a šikinya dilakane, ka mokgwa *wo*, a leka go hwetša sešo seo se tlogetšego sefahlego sa gagwe bošego bjoo.

277 Le a bona, dumelang feela, bagwera. Ge A dira seo go yo mongwe, O tla dira seo go bohle. Gomme e no ba selo se bonolo sa go bea diatla godimo. Gomme ke seo A dirilego dirang. Ga re tsebe ka fao e šomago. Ga ke tsebe ka fao e šomago. E no ba tshepišo ya Gagwe. O rile e tla e dira. Gomme ke hweditše masome a diketekete, go rarela lefase, ba no welwa ke maruru. Modimo o tshepišitše go e dira, gomme ke tshepišo ya Gagwe. Le a bona, re no dumela seo.

278 Bjale, bohle re tla godimo fa. Gomme lena le sa kgonego go tla godimo, šuthelang thwi godimo kgauswi, gomme re tla godimo go le rapelela. Bjale ke nyaka yo mongwe le yo mongwe wa lena banna go ya thwi go bapa fa, go bea diatla tša lena ka gare fa, ge le ka dira, thwi go bapa fa. Gomme ke nyaka go ema fa le go rapela, gomme morago go tla go bea diatla tša ka go bona, le nna. Go lokile, etlang gare thwi fa. Le tla šutha thwi godimo kgauswi, kafao yo mongwe le yo mongwe a ka kgona go fihlelela bjale.

279 Morategi Modimo, Leineng la Jesu Kriste, re rapelela batho ba, ba bangwe ba bona ba a tlaišwa, ba golofaditšwe. Fao tšona diatla tša badiredi ba, Morena, di ya morago le pele go tloga go yo motee go ya go yo mongwe. Ke a rapela gore O tla fodiša yo mongwe le yo mongwe wa bona, Morena. A nke Moya wo Mokgethwa o tle godimo ga bona batho, yo mongwe le yo mongwe wa bona, Tate. Gomme a nke Maatla a magolo a Modimo a ba khurumetše feela bjale, gomme a nke ba ye gae gomme ba welwe ke maruru. Go tsebeng se, gore Jesu o rile, “Ge ba bea diatla tša bona go balwetši, ba tla welwa ke maruru.” O e tshepišitše, Morategi Modimo. Re a e dumela. Re a e dumela, ka gore O boletše bjalo gomme re a tseba gore go bjalo, kafao batho ba ba tla welwa ke maruru. Leineng la Morena Jesu Kriste, ke ba šegofatša bohle. Amene.

²⁸⁰ Modimo a le šegofatše. [Ngwanešu Branham le badiredi ba bea diatla go balwetši le go rapelela batho. Ga go selo go theipi—Mor.]

²⁸¹ Pelo ya ka e amogela phodišo go yo mongwe le yo mongwe wa lena. Ke dumela seo. Le tla e dumela le nna, yo mongwe le yo mongwe wa lena bjale? Yeo ke ka moka. Ke le boditše therešo, feela bokgole bjo ke e tsebago. Ke a le rata, gomme Modimo a le šegofatše. Gomme ke—ke a dumela, ka pelo ya ka yohle, le ya go welwa ke maruru. Gomme a nke ditšhegofatšo tša ka di be le yo mongwe le yo mongwe wa lena bjale. A nke Modimo a le šetše godimo le go le šireletša. Le ka dithapelong tša ka. Le ka nthapelela ge ke le ka Afrika ka mokgwa woo? Ke—ke a le rata. Gomme ke tla le bona gosasa bošego.



A MODIMO O FETOLA MONAGANO WA GAGWE? NST65-0427
(Does God Change His Mind?)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, setlogong o abilwe ka Seisimane ka Labobedi mantšiboa, Aporele 27, 1965, go khonferense ya Full Gospel Business Men's Fellowship International ka Embassy Hotel ka Los Angeles, California, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho phetolelo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2017 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org